

PEU YA SERPENTE



Morategi Modimo, yo mogolo yo maatla Modimo, Yo a dirilego dilo ka moka ka maatla a Moya wa Gagwe; gomme a tliša Jesu Kriste, Morwa wa Gagwe motswalwa noši, Yo ka tokologo a hwetšego rena badiradibe, Moloki a hwela ba ba sa lokago, go re boelanya morago ka go kopanelo ye botsebotse ye yeo re nago nayo gape le Modimo. Bjalo ka ge re rutwa ka go Lentšu le le šegofetšego, gore re bile le kopanelo le Yena pele ga go thewa ga lefase. “Ge dinaledi tša mosong di opela mmogo, gomme barwa ba Modimo ba goelela ka thabo, morago pele ga go thewa ga lefase.” Na re tseba bjang gore e be e se ka nako e tee le ge Kwana e be e bolawa; gore ge Modimo, ka gare ga kgopolo ye kgolo ya Gagwe, o ile a re bona re goelela re thabile ka go phološo ya rena ka Jesu!

² Gomme, bošego bjo, re no ba feela re hweditše tatsopele ya letago le legolo lela le le Kgethwa leo le tlogo go utollwa ka Gotleng ga Gagwe la bobedi. Ka moka bolwetši le manyami di tla fedišwa. Ka gona re tla ba le mmele wa go swana le wa Gagwe Mong wa letago mmele, ka gore re tla Mmona ka fao A lego. Fa ge re lebelela diatla tša rena di a šwašwaela, meriri ya rena e fetoga ye mepududu, gomme magetla a a kobama, re lemogile gore re ba ba hwago gomme re lebantše leroleng go tšwa fao dihlogo tša rena di inametšego bjale, gomme fao re tšwago gona. Eupša, Morena Modimo, feela ka nnete ka fao Wena o lego Modimo, O dirile tshephišo gore re tla tsošwa gape ka matšatšing a mafelelo, gomme re a e dumela.

³ Ka tlhopho re ema le tumelo ya rena bošego bjo ka Bogoneng bja Gago, re tla ka sebate ka baka le gore Jesu o re boditše go se dira. E sego godimo ga se sengwe selo se se kaone seo re se dirilego, ka gore ga se ra dira selo sa go loka; eupša re tla ka boikokobetšo, le go bolela gore re beng ba lehumo le ka baka la mogau wa Gagwe wo o abetšwego rena. Ka fao, re tla re kgopela gore O tla re šegofatša bošegong bjo ka go tliša pele Lentšu. Ka gore go ngwadilwe, gore, “Motho a ka se phele ka borotho feela, eupša ka Lentšu le lengwe le le lengwe leo le tšwelego molomong wa Modimo.” Gomme a nke molomo wa Modimo o bolelwe bošegong bjo. A nke mantšu a tšwele ntle, gomme a nke Le ye botebong ka gare ga dipelo tša rena, batheeletši, gomme re tlatšwe ka Moya wa Gago le Bogona bja Gago. Ka gore re se kgopela ka la Jesu Leina. Amene.

⁴ Le—lehono le maabane, bošego bja go feta, ke ra gore, le lehono, re be re bolela ka thuto, pele, go e fa hlogo godimo, *Ka Baka La Eng Re Se Kereke Ya Leina*. Gomme re ile ra e dira gabotse ya go tia, ka baka la eng re se kereke ya leina, gomme ka baka la eng re sa dumele ka dikerekeng tša maina.

Ka baka la gore, re e hwetša ka Beibeleng, gore dikereke tša maina ga se tša ke tša bewa ke Modimo; e beilwe ke diabolo; gomme ra e netefatša ka Beibele. Gomme le ka fao gore, ka dikereke tša maina, o tliša phošo. Bjale re bolela se go phošolla le go tliša tabarenekele ye ka kopanelong go dikologa Lentšu le le šegofetšego la Modimo. Gore, kholofelo ya rena ga se ya agiwa ka go seo kereke ya leina e se bolelago, goba seo monna mang kapa mang a se bolelago; e agilwe godimo ga seo Morena Modimo a se boletšego. Gomme yeo ke tsela e nnoši re ka kgonago go tsoge re phošollwa gabotse.

⁵ Gomme mosong wo, ke bile le tše hlano, ke a dumela, tša go fapana dingwalwa tše di tlilego ntle ka kereke ya leina, tšeo le gatee di sego tša ke tša bolelwa ka Beibeleng, tšeo dikereke tša Maporotesetanta di di obamelago fase, gomme di di ruta wa thuto; seo se swanago selo se mme wa go tšofala wa seotswa, kereke ya Katoliki e se rerago, gomme sa tla ntle ka go kereke ya Maporotesetanta. Gomme re obamela fase selo se se swanago seo se lego kgahlanong le kae kapa kae ka go Lentšu la Modimo.

⁶ Kereke ya mathomo ya bokereki bja leina, re e lebeletše godimo ka morago ga sekgalela se ka go histori ya botate ba Nicene, ya kereke ya Nicene. Ka morago ga lehu la baapostola, kua fao go tlilego botate ba Nicene, gomme ba ile ba ya pele mengwaga ye malwa. Makgolo tharo le masomepedi-hlano a mengwaga, mafelelong ba tla go-go Nicaea, France, fao ba bilego le-le ye kgolo khantshele ya Nicene. Gomme ka fao ba hlamile dithutotaelo tše kereke ya Katoliki e nago natšo bjale, gomme gape tša newa tlase go Maporotesetanta.

⁷ Gomme bjalo ka ge ke boletše ka go—ka go thuto mosong wo, “Le lengwe le le lengwe la mabaka ao a kereke, godimo go ya go lela—lela la kereke ya Thasalonika lebaka, mengwaga ye makgolo a lesomehlano ya lebaka la leswiswi, go be go se nako e tee ge e se ye A e boletšego, ‘Le sa na le Leina Laka.’”

⁸ Gomme ka go le le lengwe lehlakori, ba be ba sa hlwe ba le ka go Kriste gape, ba tšwetše ntle ka leina la bokereki bja leina, “Katoliki, Luther, Wesley, Baptist, Presbyterian, Pentecostal,” go ya tlase.

⁹ Eupša feela pele ga go tswalelwa ga lebaka, O rile, “Ke beile pele ga gago mojako wo o bulegilego.” Le a bona? Gomme leo ke lebaka leo re dumelago gore re ka go lona thwi bjale, lebaka la mojako-wo o bulegilego, magareng ga mafelelo a go ya ka ntle ga kereke ya Laoditšia.

¹⁰ Gomme ke tlwa makgolo tharo le masomepedi-hlano a mengwaga go ya go khantshele ya Laoditšia. Gomme ka fao ba amogetše dibopego tše bjalo ka go fafatsa, go golobella, le dikolobetšo tša maaka, moya wo mokgethwa wa maaka, ka moka dilo tše dingwe tše. Ba e amogetše.

¹¹ Gomme ka gona ge Luther, e le moprista, gomme a tšwela ka ntle ga kereke ya Katoliki, o tlišitše dilo tše le yona. Gomme ka ntle fao gwa tla Zwingli, go tšwa go Zwingli gwe tla Calvin, go tšwa go Calvin gwa tla Wesley ka ntle, oo, go ya tlase. Gomme ba no tšwela pele ba tliša dithutotumelo tšeo go theoga. Gomme na Modimo a ka kgona go hlahlala Kereke ya Gagwe bjang, ge ba latela ditsela tšeo A sego a ke a ba tlišetša tšona ntle go hlahlwa go tšona?

¹² Gomme elelwang, ka go Kutollo 17, re hweditše “mosadi.” Bjale mantšu a a pepeneneng. A ngwadilwe ka Beibeleng, ke a thanka nka kgona go a bolela. E rile mosadi yo e be e le “seotswa.” Seo se ra gore e be e le mosadi wa tumo yeo e bego e se ya loka; gore o be a swanetše go ba a nyetšwe ke mogatša, eupša a dira bootswa le lefase. Gomme o bile. . . E be e le “MMAGO DIOTSWA,” ka fao o be a na le barwedi. Gomme ka thuto fase re thadile seo, re ka. . . Gomme fao, ka bonna, re e bona ka Lengwalong, re bona thuto tša gagwe le se sengwe le se sengwe, ke a dumela Morena o e beile ka go phethagala godimo ga motalo, gore e ka se kgone go ba se sengwe gape ge e se kereke ya Katoliki. Ke tsela e nnoši e ka kgonago go ba. Gomme na e tswetše eng? Dikereke tša Maporotesantana. Tlwa, o dirile.

¹³ Gomme o be a swere ka seatleng sa gagwe komiki ya beine ya mabootswa a gagwe, gomme o ba e efa magoši a lefase. Gomme o be a le mmušī godimo ga lefase ka moka, go bolela semoyeng. Gomme seo ke therešo tlwa. Ga go na le ye nngwe. . .

¹⁴ Lebelelang, a re, re ka kgona go ya morago go Daniel gomme re hwetše seswantšho. Lebelelang seswantšho: hlogo ya gauta, mmušo wa Babele; mphiri. . . goba silibere, Bameda-le-Baperesia; mphiri, Alexander yo Mogolo, le go ya pele, mmušo wa Bagerika; ka morago ga fao mebušo ya Roma, Roma Bohlabela le Bodikela, maoto a mabedi.

¹⁵ Bjale hlokomelang ka go mebušo ye e lesome, ye ka go nepagala e tlogo le dinaka tšeo tše lesome tšeo re bego re bolela ka tšona mosong wo, ka go wo mongwe le wo mongwe wa mebušo ye lesome yeo e bego e swanetše go tsoga, go be go na le tshipi le letsopa di hlakane mmogo. Gomme tshipi yeo e tla go tšwa maotong, yeo e bego e le Roma. Gomme go na le mothalwana wa Boroma o hlakane ka go setšhaba se sengwe le se sengwe se lego gona ka tlase ga Legodimo, ka kereke ya Katoliki. Seo ke therešo tlwa. Gomme ba ka seke ba tswakana, kae kapa kae.

¹⁶ Gomme ba tswakana nyalanong, magare ga bona. Beibele e boletše gore ba tla dira. Gomme ba lebelelang lehono. Mošimane wa gago o sepela le mosetsana wa Mokatoliki; ge ba eya go nyalana, ba swanetše go tshepiša go godišetša bana ba bona Katoliki; bonang, pele le morago. Bonang, ke go roba maatla a yo mongwe.

¹⁷ Eupša ke eng? Beibele e tleleima gore selo sohle ke bootswa. Bjale le ya go dira eng? Seo ke therešo. Gomme ka fao dibe tša batho di tla latišwago. . . Re ile morago go Deuteronomi, gomme ra laetša gore ngwana wa go belegwa ka ntle ga lenyalo, ngwana wa hlaba, o be a ka se kgone le go no tsena phuthegong ya Morena lebakeng la meloko ye lesome nne. E be e le ka tlase ga molao. Gomme Kriste o tlile go godiša molao. Ke mo go kaakang go fetiša bjale?

¹⁸ Gomme go direga eng ka ba, molato ke eng ka mafofana mo seterateng lehono, bomakgoga sekerete ba basadi ba bannyane ba, ba maapara-mafonokana, mapoma-meriri ba mafofana, le go ya pele? Na molato ke eng ka yona? Ke ka baka la gore bommago bona ba be ba itshwere ka moggwa woo. Ke go etela, bokgopo, go tloga molokong wo motee ga ya go wo mongwe. Seo ke se se lego sona. Gomme re na le eng? Re fihlile lefelong, tlhakahlakano e sego ya selo eupša togotogo ya sebe.

¹⁹ Ke ka lebaka leo Modimo a tsošeditšego Russia godimo, ka kua, le pomo ya athomo go mo swielela go tloga, go swana le ka fao go bilego pele ga magobagobe a mafula, ge A ile a tsoša maru. Nnete, O dirile. Gomme Beibele e bolela bjalo. Russia, naga ya go se dumele ka fao ba lego, ba gana tumelo, e bapala ka go felela tlwa ka diatleng tša Ramaatlaohle Modimo. Go no swana le Kgoši Nebuchadnezzar ge a be a swanetše go fediša Israele ka baka la gore ba feitši go sepela le Modimo, Russia e tsogela thwi godimo go “lefeletša bakgethwa,” go kereke ya Katoliki, ka madi ao e a tšholotšego a bakgethwa. Beibele e boletše bjalo. E ya go tšea selo sohle.

²⁰ Ka fao lebelelang mo, ge mmagobona e be e le mosetsana wa mogobo, gomme makgolwabona, gomme mmagwe e be e le lefofana, yena ke eng lehono? Mmaletasa wa morethetho dikologa. Na bana ba gagwe e ya go ba eng?

Gomme le re, “A Modimo o dira seo?” Eye, mohlomphegi.

²¹ Modimo o etela bokgopo bja bana, moloko, le go fihla ka melokong ye lesomenne. Gomme ge Kriste etla go o bonagatša, re ka re, “Meloko ye lekgolo, goba meloko ye makgolohlano.” Ka baka la eng, O rile, “Bona ba bogologolo, le ba kwele ba re, bona ba bogologolo, ‘O seke wa bolaya.’ Ke re, ‘Go lena, yo a befelelago ngwanabo, ka ntle le lebaka, o šetše a bolaile.’ Le ba kwele ba re, bona ba bogologolo, ‘O seke wa dira bootswa.’ Eupša Ke re yo a lebelelago mosadi a mo kganyoga, o šetša a dirile bootswa.” O o dirile. . . Go bonagatša ke go dira eng? Ke go o dira o be o mogolo makga a mantšhi. Gomme ge ka fase ga molao e be e le meloko ye lesomenne, go tla tšea selo se se swanago botelele bjo bokae lehono?

²² Gomme monna yo moswa, le monna wa mengwaga ya magare, le monna yo a nyetšego ga ba sa na le tlhompho ya go feta go dikeno tša bona tša lenyalo. Ka baka la eng, ba no tšea

basadi gomme ba phela le bona mo gohle, gomme go no swana le dimpša tša go tlwaelega. Mpša e na le ditlhompho tše kaone le maitshwaro a makaone go feta ka fao batho ba bangwe ba nago nao. Gomme ke a tseba seo se ka maatla kudu, eupša ke therešo.

²³ Ka baka la eng? Gomme dikereke di ya thwi mmogo gomme ga di bolele selo ka yona. Ka baka la eng? Di dira go no swana le ka fao mmago tšona a dirago. Dikereke di tšere leabela. Ka baka la gore, kereke le ye ya Maporotesetanta kereke e tlile go tšwa kerekeng ya Katoliki, dibe tša kereke ya Katoliki se etelwa godimo ga Maporotesetanta. Nnete, se a dirwa, ka fao pitša e ka se bitše ketlele “ditšhila.” Ke therešo tlwa.

²⁴ Bjale re hwetša ntle, gomme ka Lengwalong, re hweditše ntle. . . Gomme ga se ka ke ka hwetša lengwalwana godimo ga tafola mo lehono. Ka re, “Ntaetšeng lefelo le letee fao Modimo a ilego a bea kereke ya leina. Ntaetšeng lefelo le letee fao Modimo a kilego a bea moreri wa mosadi. Ntaetšeng lefelo le letee moo Modimo a kilego a bea go fafatša. Ntaetšeng lefelo le letee fao Modimo a kilego a bea go golobella. Ntaetšeng lefelo le letee fao Modimo a kilego a ba le yo mongwe a kolobeditšwego ka leina la ‘Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa.’ Hwetšang dilo tšeo.” Gomme le ge go le bjalo re di dira kgafetšakgafetša. Se no ba thwi tlase ka kerekeng.

²⁵ Bjale, ka re “Go tsela ya lena ya lebaka ga se ra kgona go ba Baptist, ka baka la ge re dumela go bona go kolobeditšweg Leineng la Morena Jesu Kriste. Ga go yo motee le neng, ka Beibeleng, a kolobeditšwego ka tsela ye e itšego ye nngwe. Le ntaetšeng lefelo le letee moo motho yo motee a kolobeditšwego leineng la ‘Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa,’ ke tla emiša diatla tšaka gomme ka re ke nna moporofeta wa maaka.”

²⁶ “Gomme ge Beibele e re le swanetše le ‘kolobetšwe Leineng la Jesu Kriste,’ seo se ra gore le swanetše go e dira ka tsela yeo. Paulo o ile a ba laela gore ba kolobetšwe gape. Go sa kgathalege gore ba be ba kolobeditšwe bjang, ba ile ba swanelwa ke go tla, ba kolobetšwe gape. Ba be ba kolobeditšwe ke monna yo a swanago yo a go kolobetša Jesu Kriste; Johanne Mokolobetši. O rile, ‘Yeo e ka se šome gape. Le swanetše go tla, le kolobetšwe gape.’ Gomme ba ile ba swanelwa ke go e dira pele ba amogela Moya wo Mokgethwa. E be e le tshepedišo ya Modimo.”

²⁷ Nka no ya go subelela gannyane go feta fao, bošegong bjo. Ka baka la eng? Jesu o boloka Lentšu la Gagwe. A le dumela seo? Bjale, gobotse e ka ba kgauswi ka moka le be le le fa mosong wo, eupša ke nyaka go beeletša gannyane go feta godimo ga seo.

²⁸ Ke ka baka la eng Paulo a ile a roma-. . . a ile a laela yeo ka morago ga ge e dirilwe? Paulo o rile, “Le ge Morongwa go tšwa Legodimong a ka tla gomme a rera se sengwe gape, a e be morogwa.”

29 Bjale le re, “Re na le Seetša se seswa ka yona.” Aowa, ga le naso. Seo ke se diabololo a tllilego go Efa ka sona, Seetša se seswa. Le seke la nyaka Seetša se seswa. Le hloka go sepela ka go Seetša seo Modimo a šetšego a se beile mo, seo ke ka moka.

30 Bjale hlokomelang se, ka fao se lego bonolo. Ge ba etla tlase go tšwa Thabeng ya Phetogelo, Jesu o rile, go barutiwa ba Gagwe, “Na batho ba re Nna Morwa motho ke mang?”

“Yo motee o rile O ‘Moshe, goba Elias, yo mongwe wa baporofeta.”

A re, “Lena le reng?”

31 A re, Petro a re, “O Kriste, Morwa wa Modimo yo a phelago.”

32 A re, “O wa lehlogonolo, Simon, morwa Jona; ka gore nama le madi ga se tša utolla se go wena.” Bonang, ga etle ka disiminare. Ga e tle ka dikereke tša maina. “Nama le madi ga se tša utolla se go wena. Ga se wa ke wa e ithuta yona ka sekolo se se itšego sa thutabomodimo. Eupša Tate Waka, yo a lego Legodimong, o utolotše se go wena. Gomme godimo ga leswika le Ke tla aga Kereke Yaka; gomme dikgoro tša hele di ka se eme kgahlanong le yona,” kutollo ya semoya ya gore Yena ke Mang.

33 Hlokomelang, “Gomme Ke re wena o Petro. Gomme Ke tla go nea dikgonyu tša Mmušo. Gomme se sengwe le se sengwe se o se tlemago lefaseng, Ke tla se tlema Legodimong; se sengwe le se sengwe se o se tlemollago lefaseng, Ke tla se tlemolla Legodimong.” Bjale, O be a swanetše go boloka Lentšu la Gagwe goba O be a se Modimo. Bjale, gomme ge A dirile seo, matšatši a se makae ka morago; O ile a bapolwa, a tsoga, a rotogela godimo go ya Legodimong, gomme Petro a bula Ebangedi ka Letšatši la Pentekoste. A o se dirile? Yena, ka nnete, o dirile. Bjale elanghloko, ge a be a . . .

34 Ba be ka moka ba ba kwera, ka baka la gore ba be ba tletše ka Moya. Ba be ba bitšwa “bahlanyi, bapshikologi-bakgethwa,” goba mohuta wo mongwe wa leina go swana le leo. Gomme le bile ba no sega, gomme ba re, “Ba ba tletše ka beine ye mpsha.”

35 Gomme Petro a emetše godimo ka magareng ga bona, a hlabošetša lentšu la gagwe godimo, gomme a re, “Banna le baena, ekwang lentšu laka. Ekwang mantšu a ka gomme le ntheeletšeng. Ba ga se ba tagwa bjalo ka ge le gopola ba bjalo; ye e sa le iri ya boraro ya letšatši. Eupša se ke se se boletšwego ke moporofeta Joele, ‘Gomme go tla tla go phethegeng ka matšatšing a mafelelo, gore Ke tla tšhollela ntle Moya Waka,’ gomme O be o tla dira eng godimo ga barwa ba Gagwe, le barwedi ba Gagwe, le balata ba basadi ba Gagwe, le go ya pele, ka letšatšing.”

36 Gomme ge ba thoma go kwa se, ba ile ba ripega ka pelong tša bona. Ka gore, ba be ba ekwa monna yo a bego a sa tsebe bo ABC ba gagwe, go le bjalo ba ile ba swanelwa ke go mo ela šedi, ba tseba gore o be a na le Sesengwe bokagare bja pelo ya gagwe, se a mo tshuma, Moya wo Mokgethwa. Ba mo emiše? Ka baka la eng, go be go tla ba bjalo ka go leka go bea mollo ka ntle, godimo ga moago wa go omelela, letšatšing la phefo. O be o ka se kgone go se dira. O be a tletše ka Moya wo Mokgethwa. Gomme a o ile a dira eng bjale?

37 Ba ile ba re, “Go lokile, banna le baena, a re ka kgona re dire eng gore re phološwe?”

38 Bjale elanghloko ntle, Petro, o na le dikgonyu tša go ya Mmušong. Le a bona?

39 Bjale, ge Jesu a tsoga ka letšatši la boraro, O be a se na le dikgonyu tša Mmušo wa Magodimo. A le be le tseba seo? O rile, “Ke swere dikgonyu tša lehu le hele,” eupša e sego tša go ya Mmušong, ka baka la gore di be di filwe Petro.

40 Bjale O ile a re, “Petro, se sengwe le se sengwe se o se tlemollago lefaseng, Ke tla se tlemolla Legodimong. Se o se tlemago lefaseng, Ke tla se tlema Legodimong.”

41 Bjale mo o eme ka dikgonyu, go bulela lefase selo se sa go šegofala. Gomme mo o na le dikgonyu ka seatleng sa gagwe. Gomme ba a botšiša, “Re ka kgona re dire eng gore re phološwe?” Bjale, ga go kgathalege gore baapostola ba rile go dirwe eng, Modimo o swanetše go e amogela Legodimong, ge A mo file maatlataolo ao.

42 Bjale Petro a re, “Sokologang, yo mongwe le yo mongwe wa lena, gomme le kolobetšwe Leineng la Jesu Kriste tebalelong ya dibe tša lena, gomme le tla amogela neo ya Moya wo Mokgethwa.” A seo ke therešo? Gomme ke ka lebaka leo dikgonyu di retologilego Legodimo go ya go leina le lengwe le le lengwe, ye nngwe le ye nngwe tsela, se sengwe le se sengwe—se sengwe le se sengwe sebopego. Se retologile lefaseng, gomme se retologile Legodimong, goba Jesu ga se a boloka Lentšu la Gagwe go Petro. Gomme lefelong le lengwe le le lengwe ka Beibeleng ba ile ba kolobetšwa, ka morago ga fao, ba ile ba kolobetšwa Leineng la Jesu Kriste. Gomme bao ba bego ba kolobeditšwe pele ga fao, ba ile ba swanelwa ke go kolobetšwa gapa, Leineng la Jesu Kriste, go hwetša Moya wo Mokgethwa. Ye o ke ya go nepagala. E sa kitima go swana.

43 Ka fao, ge re ruta kolobetšo ka leina la “Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa,” ke seporofeto sa maaka. Bjale ga ke nyake go le gobatša, eupša ke nyaka go kokotela se fase gore kereke ye e tla tseba gore eng. Ga re fa bjalo ka sehlopha sa dipitša tša go palega tša go se rutege; re tseba fao re emego ka Lentšung la Modimo. Le a bona, re a tseba. Ke hlohla yo mongwe le yo mongwe go ntaetša lefelo le letee fao yo mongwe

le yo mongwe a kilego a kolobetšwa ka leina la “Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa.” Bjale le ya go theeletša seporofeto sa maaka goba Therešo? Hlolang Mangwalo. Go tšwa go lena.

44 Ntaetšeng fao motho yo motee ka Beibeleng, fao kereke e kilego ya bewa kereke ya leina ka—ka Beibeleng. Ntaetšeng ka Beibeleng fao ba kilego ba bea moreri wa mosadi. Ntaetšeng ka Beibeleng fao dilo tše ka moka, tšeo re bego re bolela ka tšona, di kilego tša bewa ka Beibeleng. Ga di gona fao. Mpotšeng lefelo le letee. Le ya kerekeng ya leina . . .

45 Go lokile, ge Mamethodist ba emeletše godimo, ba rerile tlhwekišo. Seo se lokile. Eupša, ge ba dirile seo, ba ile ba dira kereke ya leina, gomme seo se a e rarolla. Ke ka lebaka leo Beibele e rilego, “O na le leina.”

O re, “Ke nna Mokriste.”

“Go lokile, ke wena wa kereke efe ya leina?”

46 O re, “Methodist,” ka baka la eng, o seotswa gona. “Ke nna Mobaptist,” seotswa. “Mopentecost,” o seotswa. Ke wena wa kereke yela.

47 O swanetše go ba wa Kriste. Ga go mohola gore, “Momethodist,” “Mobaptist.” Ge o le Mokriste, o Mokriste ka pelong.

48 Ye nngwe le ye nngwe ya dikereke tšeo tša maina e ka kgona go tšweletša bana, bana ba Modimo, seo ke therešo. Eupša ge o nagana gore o ya Legodimong feela ka baka la gore o Momethodist goba Mobaptist, o fošitša. Gomme leo ke lebaka leo re dutšego ntle ga selo seo.

Ke ka baka la eng Mabaptist ba sa bone?

49 Ke ile ka botšiša monna wa Methodist mo, a ngwala thiseše, a nno ngwala kgale go fetile. A re, “Selo se tee re nago naso kgahlanong le wena, o lekeletše go dikologa Mapentecost.”

Ka re, “Ke mang ‘rena’?”

“Rena, Mamethodist.”

50 Ka re, “Go lokile, ke go botša se ke tlogo go se dira. Ke tla tla toropokgolong ya geno gomme o dire gore Mamethodist ba e thekge ka ditšhelete.”

“Oo,” a re, “ka nnete, re ka se kgone go se dira.”

51 Ka re, “Seo e no ba seo ka go se gopola. Ke dula le Pentecost ka baka la gore Pentecost a e dumela. Seo ke therešo. Ba tlhetlha go e dikologa. Ke bona bao ba gogago dikholego go yona.”

52 Ke ba bakae ba badilego athikele yeo ka go kgatišobaka ya *Life*, feela kgauswi, ka kereke ya Pentecost? Ke ye nngwe ya diponagalo tše kgolokgolo ka go lebaka le. Ba na le basokologi ba bantšhi ka ngwageng o tee go feta ka moka ga tšona dikereke

di beilwe mmogo. Ka baka la eng? Le ka diphošong tša bona, Modimo o ba sepedišetša pele, ka baka la gore ba ile ba dumela Therešo gomme ba matšhetša pele le Yona. Ke Therešo.

⁵³ Eupša a re dira eng bjale? Le a bona? Ke ka lebaka leo re sego kereke ya leina. Gomme ka therešo ka fao Pentecost e itherellago leina. . .

⁵⁴ Gomme ge morago kua, ge Moya wo Mokgethwa la mathomo o tšhologela ntle godimo ga kereke ya Pentecost, mengwaga ye masomenne ya go feta, gomme ba thomile go bolela ka maleme, ye nngwe ya dimpho. Yeo ke ye nnyennyane go dimpho. Yeo ke ya mafelelo go dimpho, go ya ka Mokgethwa Paulo, ke go bolela ka maleme. Gomme ka pejana ge o wele, “Oo,” ba re, “re O hweditše bjale,” gomme ba dira kereke ya leina, Lekgotla Kakaretšo, leo bjale e lego Assemblies of God. “Oo, ga go na le yo a O hweditšego ntle le ge o ka bolela ka maleme,” gomme Modimo a no šutha thwi kgole go tloga go bona, gomme a no ba tlogela gore ba dule fao. Ka nnete. Eye, mohlomphegi.

⁵⁵ Go bapela gwa tla Maoneness, ba thomela ntle kolobetšo ka Leina la Jesu. Ba ile ba re, “Oo, re O hweditše,” ba bopa mokgatlo. Na ba dirile eng? Modimo a no tšwela thwi ka ntle gomme a ba tlogela ba dutše fao.

Ke ya, “Mang le mang yo a nyakago, a atle.”

⁵⁶ Bonang, Maoneness ga ba kgona go ya go Maassemblies. Maassemblies ga ba kgone go ya go Maoneness. Ke boletše le ba bangwe ba banna ba bakaone bao ba nago nabo, Mna. Goss, le Ngak. Pope, le ba bantšhi. Banna bao e lego ba bagolo ka go. . . Ke ile ka dula fase le bona. Ka re, “A o ka ruta bjang bohlatse bjala bja mathomo, bjalo ka serutegi?”

⁵⁷ “Go lokile,” ba re, “Ngwanešu Branham,” o tee, ba babedi goba ba bararo ba bona, ba be ba botega ka nnete, ba re, “re a tseba seo ke phošo, eupša na re ka kgona go dira eng? Ge re bolela eng kapa eng ka yona bjale, e tla šešerekanya lenaneo lohle.” Therešo, gomme o ka se hlwe o le pišopo gape, goba mookamedi tšekelele. Kgopolo ke yeo.

⁵⁸ Ngwanešu, bokaone ke be le thomo ye nnyane sekhutlwane, goba ke rere ka fase ga mohlare wa phaene, gomme ke be le Nnete, therešo, gomme o tsebe gore o bolela Nnete. Monna o nyaka Nnete. Gomme o a tlamega, bjalo ka Mokriste, go beela pele bohlatse bja Nnete. Modimo o ya go go swara boikarabelo ka bjona.

⁵⁹ Ka gona, mo dilong tše, ge le se la ke la kolobetšwa Leineng la Jesu Kriste, gomme le se la ke la dira dilo tše, gomme le se la be la amogela Moya wo Mokgethwa. . .

⁶⁰ Le re, “Oo, ke boletše ka maleme.” Seo ga se re gore o na le Moya wo Mokgethwa.

61 Ke bone baloigadi, le baloitona, matimone, le se sengwe le se sengwe gape, ba bolela ka maleme. Therešo. Ba be ba se na le Moya wo Mokgethwa, gomme le tseba seo. Ba enwa madi go tšwa legateng la motho, gomme ba bina, gomme ba bitša diabolo, gomme ba bolela ka maleme. Therešo. Ba be ba se na le Moya wo Mokgethwa.

62 Ka fao, ka baka la gore le boletše ka maleme, seo ga se re gore o na le Wona. Tsela e nnoši o tsebago gore o na le Wona, ke ge moya wa gago o bea bohlatse le Moya wa Gagwe, gomme dienywa tša Moya di a go latela: lerato, tumelo, lethabo, khutšo, go se fele pelo, botho, bonolo, boleta. Fao ke ge le tseba gore le na le Moya wo Mokgethwa. O bea bohlatse ka Bowona.

63 Bjale, ge le leka go khutša godimo ga, ka baka la gore ke lena ba Assemblies, goba Baptist, goba Presbyterian, le a bona seo le se dirang? Le tšea leina la seotswa. Seo ke therešo tlwa. Tšwelang ka ntle ga selo seo. Etlang go tloga go sona. Ga ke re go tšwela ka ntle ga kereke ya lena goba se sengwe; le dira se le ratago go se dira ka yona. Eupša etlang go tloga go itshameng godimo ga, “Oo, ke nna Mopresbyterian. Ga re dumele matsatšing a mehlolo.” Ke ka lebaka la eng le sa e dumele? Beibele e a o ruta. “Oo, ke nna wa Kereke ya Kriste. Ba re matsatši a mehlolo a fetile.” Ke baporofeta ba maaka.

64 Nka kgona go laetša fao Jesu Kriste a fago Kereke Maatla, a go fodiša balwetši, le go tsoša bahu, le go lelekela bodiabolo ntle. Ke hlohla monna mang kapa mang go ntaetša Lengwalo ka Beibeleng fao A ilego a a tšea go tloga go Kereke. Ke eng seo se a tšerego go tloga? Thutotayo ya lena, therešo, e sego Lentšu la Modimo. Moya wo Mokgethwa o sa dira gore mošomo o dirwe, go no thwi go no swana, gomme O tla dira go ya go ile.

65 Leo ke lebaka leo re sego kereke ya leina, “Ba na le sebopego sa bomodimo, gomme ba gana Maatla a bjona; go ba ba bjalo retologa o tloge.” Ga re dumele ka go selo se se bjalo.

66 Bjale, na e thomile bjang? Re swanetše go hlaganela gomme re fihle go yona ka pela ka fao go kgonegago bjale, ka fao e kilego ya thoma. Bjale re na le Mangwalo a mantšhi a ngwadilwe ntle mo ka Moya wo Mokgethwa.

67 Gomme selo se sengwe gape, re dirile tlhohlo bošego bja go feta, ka “tlhokofalo ya bakgethwa,” e sego ka tsela ye Mabaptist ba e dumelago. Aowa, mohlomphegi. Ka nnete ke fapana le Mabaptist le kgopolo ya bona, ka kakanyo ya BoCalvin. Ka therešo ke ganana le Mapresbyterian. Ke ganana le Mamethodist godimo ga tsela ya bona ya thuto ya Arminian. Eye, mohlomphegi. Eupša ka moka ba bile le nnete, eupša le swanetše go le tliša morago *Fa* moo e lego Nnete. Ge le kitimela ntle kua, le kitima ka bobelele le yona. Therešo.

68 Mabaptist ba tlile ka gare, ba kolobetša banyalani godimo ka mo, ka go ba karabetša; gomme moreri a ba kolobetša, ba

senyane go ba lesome ba kgoga disekerete, ba boela morago ntle gomme ba ema ka ntle kua, gomme ba raloka dikarata, ba bina bošego ka moka, ba kitima go dikologa, gomme le dikwano tša kgwebo tša boradia; gomme ka moka basadi ba apere mafonokana ntle fa, ba kitima go dikologa ka diterateng, gomme ba poma moriri wa bona, gomme—gomme ba kgoga le go bolela, le diphathi tše nnyane tša go tšhesa-le-go roka, le go bolela metlae ya ditšhila. Gomme le bitša seo Bokriste? Gomme le nagana gore le na le tšhireletšo ya ka Gosafelego? Le ya Heleng ka wona mokgwa woo. Le ka seke la ipshina ka bolena ka Legodimo ka mokgwa ofe goba ofe. Ka therešo aowa. Seo ga se tšhireletšo ya ka Gosafelego.

Eupša ge monna a tswetšwe gape ka Moya wo Mokgethwa . . .

⁶⁹ Gomme lena Mapentecost, ka baka la gore le tabogetše godimo-le-fase, le boletše ka maleme, le kitimela godimo-le-fase patlelong, seo ga se re gore le na le tšhireletšo ya ka Gosafelego. Le seke la be la iša seo ka dihlogong tša lena. Aowa, mohlomphegi. Ka therešo ga e dire. Ka baka la gore, le a tseba gore bja lena—bjale lena bophelo bo le beela ntle, bohlatse, gore ga la loka le Modimo. Seo ke therešo. Ga se la loka. Yeo ga se tšhireletšo ya ka Gosafelego, bjale.

⁷⁰ Eupša ke nyaka go le botšiša se sengwe. Na go na le tšhireletšo ya ka Gosafelego? Beibele e bolela bjalo. Beibele e boletše gore maina a rena a beilwe Pukung ya Kwana ya Bophelo pele ga ge lefase le be le ka thoma.

⁷¹ Bjalo ka ge ke boletše mosong wo, ke e bolela gape. Monna yo a ngwadilego koša, “Go na le leina le leswa le le ngwadilwego ka Letagong bošegong bjo, gomme ke laka,” kgopolo ya gagwe e be e le therešo, eupša o be a le phošo, go ya ka Lengwalo. Leina la gago ga se la bewa ka bošego bjo o phološitšwego.

⁷² Leina la gago, go ya ka Beibele, go ya ka Kutollo 13, 17, le go ya pele, “le beilwe godimo fao pele ga ge lefase le be le ka thoma; gomme Jesu Kriste o bolailwe pele ga go thewa ga lefase.”

⁷³ Modimo o be a ka kgona bjang, Yo a sa felego; Modimo yo a sa felego o be a ka kgona bjang, a tsebago mafelelo go tloga mathomong, O be a ka kgona bjang go dumelela sebe go tla lefaseng, ge e be e se ka lebaka?

⁷⁴ Go no thekga godimo bjale dilo tšeo re di boletšego. Na sa mathomo ke eng, Mophološi goba modiradibe? [Yo mongwe ka gare ga phuthego o re, “Mophološi.”—Mor.] Mophološi, nnete. Ke mang yo a tletšego maatla, Mophološi goba modiradibe? Ge Mophološi a ka kgona go tšea sebe go tloga, ke Yena a tletšego maatla go fetiša. Go lokile, ke ka lebaka la eng A dumeletše sebe go direga lefelong la pele? Go laetša gore O be a le mophološi. Ke eng sa go tlala maatla kudu, mofodiši goba bolwetši? [“Mofodiši.”] Mofodiši. Gona ke ka lebaka la eng A

dumeletše bolwetši go tla? Go laetša gore O be a le mofodiši. Ke ikwela ke le wa bodumedi bjale. Eye, mohlomphegi. Oo, nna! Seo ke dikgopolo tša Gagwe.

⁷⁵ Ke ka lebaka leo A dumelelago bothata go tla. Ke ka lebaka leo A dumelelago manyami go tla, go laetša gore Yena ke thabo. Nnete, ke yona. Ke ka baka leo re nago le bošego, go hlatsela gore go na le mosegare. Ke ka baka leo re nago le go felapelo, ga laetša gore go na le khutšo. Nnete, ke pele le morago. Oo, O a makatša.

⁷⁶ Bjale, na e thomile bjang? Re tla ya thwi go yona, ka pela feela ka fao re kgonago, gore ke seke ka le swarelela bošego ka moka. Bjale, go swanetše go ba mathomo a dilo ka moka.

⁷⁷ Gomme ke nyaka go le kgopela se sengwe. Bjale se se ka no... O no kgomaretša se godimo ka beseteng ya potla ya gago. Ga wa swanela go bea se godimo le sekotlelo sa mehleng. Eupša theeletša se.

⁷⁸ Ge o le sebopiwa sa ka Gosafelego, gona ga se wa ke wa ba le mathomo, goba o ka se tsoge wa kgona go ba le mafelelo. Ka gore, *Bokagosafelego* bo tšwa go lentšu, “leo le se nago mathomo goba mafelelo.”

⁷⁹ A ga le le elelwe? Ke boletše, mosong wo, gore ka fao Melekitseteke, ge a kopana le Abraham a etšwa go gagara dikgoši. Gomme Beibele e boletše, ka go Baheberu 7, gore—gore, “Levi o lefile karolo ya lesome go Melekitseteke, ge a be a le lethekeing la tatagwe Abraham.” Abraham a belega Isaac; Isaac a belega Jakobo; Jakobo a belega Levi. E be e le tate, rakgolo, rakgolokhukhu. Gomme ge Levi a be a sa le lethekeing la rakgolokhukhu wa gagwe, Beibele e mo fa moputso wa ge a lefile karolo ya lesome go Melekitseteke. Bolela ka Bokagosafelego! Nna, nna! Ga se a ke a re, “O e dirile e le morithi; o e dirile mo o ka rego o be a šetše a le gona.” Beibele e rile, “O lefile karolo ya lesome.” Amene.

⁸⁰ Ka gona, ge re etla ka peu ye e lokilego, ge Paulo a rera Ebangedi ke be ke le fao le wena o be o le fao. Re ya go tsena ka go seo, motsotsong feela, go dikologa godimo go ya ditsebeng tša rena. Elang hloko, seo ke se Lengwalo le se tleleimago, go rena, le go ya tsela morago.

⁸¹ Enong go nagana! Levi; ka gona Jakobo, tatagwe; ka gona Isaac, tatagwe; ka gona Abraham, tatagwe; rakgolokhukhu wa gagwe. Ge Levi a be a le lethekeing la rakgolokhukhu wa gagwe, o lefile karolo ya lesome go Melekitseteke.

⁸² Ke nyaka go le botšiša. Ke mang yo, Job 27...38, ge A rile, “O be o le kae ge Ke bea metheo ya lefase? Ge dinaledi tša meso di opela mmogo, ge barwa ba Modimo ba goelela ka lethabo?” E be e le bo mang barwa bao ba Modimo ba bego ba goelela ka lethabo? Jesu o ba boditše, gore, “Ke bile le lethabo le lena pele ga go thewa ga lefase.” Ga se rena dibopiwa tša nako. Re dibopiwa tša Bokagosafelego.

83 “Ga go motho yo a ka tlogo go Nna, ntle le ge Tate Waka a mo goga. Gomme ka moka bao ba tlogo go Nna, Ke tla ba fa Bophelo bjo Bosafelego, gomme ka mo tsoša ka matšatši a mafelelo. Ga go le o tee yo a ka ba utlago go tšwa seatleng sa Tate Waka, Yo a Mphago bona.” Le ya go lahlegelwa bjang?

84 Bonang, le tšhogile. Le a boifa. Le tla kitima go dikologa mo. Gomme seo ke bjo bongwe bja mabohlatse a makaone, lefaseng, o be o se felo le bjale. Seo ke therešo. Modimo o be a ka kgona go go phološa bjang ge A . . .

85 Ke ba bakae ka mo kerekeng ye ba ka emišago diatla, gomme ba dumela gore Modimo ga a fele? A le a tseba gore lentšu go se *fele* le ra go reng? Seo e no ba phethagalo. Go se fele, le ka se kgone—le ka se kgone go hlalosa lentšu go se *fele*.

86 A o kile wa tšea khamera ya gago wa bea go go sa felego? Ka baka la eng, go no ra gore go tloga ka morago ga fao. Tšohle di gabotse. Ga go na le tsela ya go e beakanya ka gare gape.

87 Go lokile, seo ke se Modimo a lego sona. Yena ga a fele. Gomme ge A sa fele, go be go ka se kgone go ba khunkhwane, ntšhi, e sego letsetse, e sego nta, e sego tšhikidi, goba eng seo se bego se ka ba gona lefaseng, goba seo se bego se ka ba gona, eupša seo Modimo a se tsebilego pele ga ge lefase le be le ka hlangwa. Go na le kakanyo go go sa fele.

88 Go lokile, gona, Modimo yo a sa felego Yo a go phološago mo, a tseba gore O ya go mo lahlegela beke ye e tlogo, goba kgwedi ye e tlogo, goba ngwaga wo o tlogo, ka baka la eng, O fenywa wona morero woo. A ka seke a be a lahlegelwa ke wena. “Yo a kwago Mantšu Aka, gomme a dumela go Yo a Nthomilego, o na le Bophelo bja go ya go ile gomme a ka se tsoge a tla ka Kahlolong, eupša o šetše a fetile go tšwa lehung go ya Bophelong.” A ka se kgone go e dira. O ka seke gape. . .

89 “Yo a tswetšwego ke Modimo ga a dire sebe; ka gore peu ya Modimo e dula ka go yena, gomme ga a kgone go dira seba.” A ka kgona bjang go dira sebe mola go na le seloba-sebe sa gagwe?

90 Nka kgona bjang go babja mola ke le ka go pholo ye e phethagetšego? Nka kgona bjang go ba sefofu mola ke kgona go bona? Oo, nna! Nka kgona bjang goba ka gare ga moago le ka ntle ga moago ka nako ye e swanago? Nka kgona bjang go tagwa le go se tagwe ka nako ye e swanago? O ka se kgone go se dira.

91 Gomme ge o phološitšwe, o ka fase ga Poelanyo, gomme dibe tša gago ga o sa di balelwa. A David ga se a ke a re, “Mošegofatšwa ke monna yo Modimo a ka sekego a mmalela sebe, gomme go balla sebe go”? Modimo ga a sware sebe kgahlanong le sebopiwa sa Gagwe. Seo ke se se maatla. Ga se maswi ao a ntšhitšwego lebebe. Eupša seo ke Beibele. Modimo a ka se balele moloki sebe.

⁹² “Modimo,” ka mogau wa Gagwe, ka kgethelopele, “ga a nyake gore le o tee a lahlege, eupša gore bohle ba tla tla tshokologong.” Eupša a le ka go sa felego, gomme a be a tseba bao ba tlogo go tla le bao ba bego ba ka se tle, O be a ka kgona go kgethela se sengwe le se sengwe pele go šomela go thato ya Gagwe. Ge A se a se dira, ke ka baka la eng A ile a dumelela sebe lefelong la pele? Ge A be a le Mophološi. . . Ge go ka be go se gwa ke gwa ba modiradibe, A ka be a se a ke a ba Mophološi; mogopolo, wo o bego o le ka go Yena, o be o ka se kgone go gogelwa ka ntle.

⁹³ O be a ka tsoge A ba bjang mofodiši? O be a ka tsoge A ba bjang mofodiši? Ka baka la gore O dumeletše bolwetši go tla, gore A tle a itaetše ka Boyena go ba mofodiši. O be a le mofodiši. O ka tsoge wa ba bjang. . . O be a ka tsoge A tsebja bjang? Dikgopolo tša Gagwe di be di ka tsoge tša tsebja bjang? O be a ka tsoge A ba bjang mofodiši, ge go ka be go se gwa ke gwa ba bolwetši? O ile a swanelwa ke go dumelela bolwetši.

⁹⁴ Ga go makatše, Paulo o rile, Baroma 8. “Motho wa lešilo, ke mang yo a ka kgonago go botša mmo—mmo mmopi seo a swanetšego go se dira ka yena; mang, ge letsopa le emeletše godimo gomme la re, ‘Ke baka la eng o dira, wena, nna ka tsela ye?’ A ga se a ke a tsošetša Farao godimo morero wo o swanago, gore A kgone go laetša letago la Gagwe tlase ka Egepita? O thatafatša yo A ka ratago, gomme o lokafatša yo A ka ratago. Ga se yo a ratago, goba yo a kitimago, eupša ke Modimo yo a laetšago mogau.”

⁹⁵ Ka fao, ga o na le selo go dira ka sona. Ga o na le le setee o ka se dirago. Ge e le mogau, ge e le mpho ya mahala, fao ga go selo o ka kgonago go se dira ka yona. Modimo o go file yona, gomme seo ke thato ya Modimo. Ke selo seo Modimo a se kgethetšegopele go wena.

⁹⁶ Beibele e boletše gore re “kgethetšwepele go ba barwa ba go bewa, barwa ba Modimo, pele ga go thewa ga lefase.” Ka gona, ge Modimo a bolaya Kwana, ka kgopolong ya Gagwe Mong, pele ga go thewa ga lefase, go hlatsela ntle dikgopolo tša Gagwe, seo A bego a le sona; ge Kwana e bolawa, re bolailwe le Yona. Ge Madi a Kwana a swarwa ka kgopolong ya Gagwe Mong, morago kua pele ga go thewa ga lefase, laka le a lena maina a be a ngwadilwe Pukung nakong yeo, ka moka ka kgopolong ya Gagwe ye kgolo.

⁹⁷ Yena ga a fele. Ge A sa dire, ke ka baka la eng A se dumelela? Ke mang yo tiilego kudu, (ke rile,) Mophološi goba modiradibe? Ke mang yo a nago le maatla a magolo kudu? Gona, yo a tiilego o ile a swanelwa ke go dumelela moteketekiana, gomme O no se direla feela latago la Gagwe. Ge A be a dira Lucifer, O tsebile gore o be a tliile go ba diabololo. O ile a swanelwa ke gore a se dumelele gore se be fao go laetša gore O be a le Mophološi, Kriste. O be a swanetše go se dumelela go direga ka tsela yeo.

98 Bjale, a Beibele ga e bolele, gore, “Dilo tšohle di šomela mmogo go iša go tše botse go bao ba ratago Modimo”? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ka fao bjale le boifa eng?

A re phafogeng re dire,
Ka pelo go phegelolo ye nngwe le ye nngwe,
Se beng bjalo ka mohlape wa dimuma o
gapša, le swanetše go kgopelwa le go
phegelelwa!
Gomme e bang bagale!

99 Ke rata seo. Emelang godimo! Sereto se sennyane seo se bego se nthuša kudu ge ke be ke sa le segotlane, se ya se sengwe ka tsela ye.

Go be go na le Moroma wa go hlomphega,
Ka matšatšing a Mmušiši wa Baroma;
O a ilego a kwa lefšega la moradia,
Pele ga khasele le re:
“Oo, go bolokegile ka gare ga mohlare wola
wa go tia,
Ga go na le yo motee a ka kgonago go o
šišinya.”
“Oo, aowa,” gwa rialo mogale,
“Ke tla hwetša tsela goba ka e dira.”

100 Ke wena yoo. Seo ke therešo. Ge Beibele ye e ruta gore Jesu Kriste o a swana maabane, lehono, le ka gosafelego. . . E be e se selo se bonolo ge ke gatela ka ntle ga tabarenekele ye letšatši lela, gomme yo mongwe le yo mongwe a mpotša gore se se tla direga, gomme *sela* se tla direga. “O tla tšewa go ba segafa, wa lahlelwa ka teronkong, gomme ka moka makgotla a tša kalafo a tla kgahlanong le wena.” Eupša Modimo a re e dire. Beibele e boletše gore O be a le. Gomme bjale mollo wa tsošetšo o lauma ka gare ga setšhaba se sengwe le se sengwe ka fase ga Legodimo. Ka baka la eng? Emela godimo go yona!

A o swara bjang mošomo wa gago letšatši le
lengwe le le lengwe?
A o boifa mošomo wo o o hwetšago?
A o ka kgonago ema thwi godimo go mošomo
wo o lego pele?
A o na le mogopolo wo o lapilego o se nago
selo? (Ke hloile selo seo.)
Goba a o ema thwi godimo go mošomo wo o
lego pele,
Goba a poiifo e kitima bjalo go o kgabola?
Ge go le bjalo, swara wo o latelago wo o o
hwetšago,
Ka go nagana o ya go o dira.

101 Dula le yona. Therešo. Ikemišetše ka pelong ya gago, bjalo ka Daniel. Dula le Modimo.

¹⁰² “Na se se diregile kae? Se tšere sebaka bjang? Ke eng se se dirago batho ka mokgwa wo? Ke ka baka la eng re no lokela go fedišwa? Ngwanešu Branham, ntlhathollele. Ke eng se se go dirago gore o nagane gore selo se sohle se se swanetšwe ke go swielwa se tloge?” Se ile sa swielwa go tloga nako ye ngwe pele, (a seo ke therešo?) ka tshenyegong ya meetsefula. Bjale mo go tla dilo tša go tiba. Gomme re tla lokela go bala.

¹⁰³ Bjale ke nyaka le phetla le nna bjale, ka kua ka go Puku ya Genesi, go ya 3 tema. Ge le nyaka go tseba e ka ba eng, nka kgona go le laetša ka go ye Puku ya Genesi moo ye nngwe le ye nngwe tumelo le ism ye nngwe le ye nngwe, gomme le se sengwe le se sengwe seo re nago naso thwi lehono, se thomile ka go Genesi. Ke ba ba bakae ba tsebago gore *Genesi* e ra gore “mathomo”? Therešo.

¹⁰⁴ Re hwetša kereke ya Katoliki ka mathomong, Babel, Nimrod mothomi; re e hwetša bogareng bja Beibele, re e hwetša mafelelong a Beibele; re a hwetša, ba leka go tliša bareri ba basadi, ka mathomong a Beibele, ka go direla diswantšhwana tše nnyane tšeo di dirilwego ka medu. Ke ba bakae ba ba kilego ba bala Hislop, *Two Babylons*, histori? Tšohle di gabotse. Hwetša ntle, ka dihistoring tše. Ba be ba na le mosadi. . . Gomme ka gona le a e lelwana, le Jakobo o ile a utswa medimo ya tatagwe, gomme morwedi wa gagwe a e uta ka fase ga gagwe gomme a e tšeela ntle kua ka lešokeng, yeo e ile ya tšhilafatša kampa, ka morago. Tšohle di gabotse.

¹⁰⁵ A re baleng mo bjale ka go Genesi.

Bjale e be e hlalefile kudu go feta phoofolo efe kapa efe ya lešoka yeo MORENA Modimo a e dirilego. Gomme ya re go mosadi, A, Modimo o rile, Le ka seke la ja mohlare o mongwe le o mongwe wa tšhemong?

. . . mosadi a re go, *Re ka ja dikenywa tša mehlare ya tšhemo:*

Eupša kenywa ya mohlare. . . wa gare ga tšhemo, Modimo o rile, Le seke la be la e ja, le ge e le go e kgwatha, gore le se hwe.

Gomme ya re go mosadi, Le ka seke la hwa ka nnete:

Ka gore Modimo o a tseba gore ka tšatši leo le e jago, gona mahlo a lena a tla bulega, (le a bona, go tsoma Seetša se seswa), gomme le tla ba bjalo ka badimo, la tseba botse le bobbe.

¹⁰⁶ Le bona ka fao mathaka a a lego ka gona lehono, ba leka go tšea go tloša Beibeleng? “Ka baka la eng, na ga go bonolo go tšhela, goba go fafatša, goba ka tsela *ye*, goba ka tsela *yela*?” Aowa, mohlomphegi. Modimo o beile fase lenaneo, gomme ke leo re swanetšego go le latela, *Le*.

Gomme ge mosadi a bona gore sehlare ke se sebotse go ba sejo, le gore se a kgahliša go mahlo, gomme sehlare sa go dira...se a kganyogega go dira yo mongwe gore a hlalefe, a tšea dikenywa tša sona, gomme a ja, gomme a fa le monna wa gagwe yo a bego a na le yena, gomme a ja.

Gomme mahlo a bona bobedi a bulega, gomme ba tseba...gore ba a ponoka; gomme ba rokaganya matlakala a mogo mmogo, gomme ba itirela diaparo.

107 Ke rata go ema fa motsotso. Bjale, go swanetše go ba mathomo a se sengwe le se sengwe. Wena o bile le mathomo. Bjale re...Fa ke mo ke nyakago go thea selo sohle, bjale, re boletšego ka sona ka go dikopano tše pedi tše, gomme go fihla mo.

108 Bjale, mosong wo re ile morago gomme ra diragatša, ka Beibeleng, sa ge Modimo a be a dira lefase, sa ge A be a hlola digase; gomme ka gona tšona digase di e ba khalesiamo, le photheše, le—le dilo tša go fapana. O be a dira mmele wa gago. O be a alela moago ntle, bjalo ka moagi tšekelele yo mogolo, bjalo ka rakonteraka a alela ntle materiale wa gagwe go aga projeke ya ntlo. O be a dira mmele wa gago, gomme A ba le wona o robotše fale. O be a tseba feela tlwa, ka kgopolong ya Gagwe, seo se bego se eya go dirwa.

109 Se seatla, Modimo o se dirile pele A...ge A be a sa dira lefase; eupša, moya waka O o dirile pele ga ge go e ba lefase. Bjale, eupša seatla se le mmele wo, O di dirile ge A dira lefase, ka baka la gore mmele wo o tlile go tšwa lefaseng, gomme o boela morago lefaseng. Modimo o dirile woo. A o alela ntle ka go mothalobolou wa Gagwe le lenaneo la Gagwe.

110 Bjale, ge A ile go dira lefase, O ile a dira monna, gomme monna ga se a ke a no lebelelega gabotse. Bjale re bile le seo, mosong wo, go kgabola tiragatšo, ka fao ta—ta Tate a ile a tla fase gomme a lebelela morwa wa Gagwe, yo a dirilwego ka seswantšho sa Gagwe, le go ya pele. Ka gona A mo direla mohumagadi, mothuši.

111 Bjale, elelwang, gore, ka moka diphedi tša lefase, Adama o ile a di rerella maina.

112 O be a dirile di—di dikgomo, le dibata, le se sengwe le se sengwe. Gomme lehono, re...Balokologanyi le—le megopolo ya go fapana ye megolo ya saentshe, e be e leka, lebaka la mengwega ya dikete tše tshela, go hwetša tswalano yeo e timetšego, ka baka la eng phoofolo...Monna ke bophelo bja phoofolo. Re tseba seo, gore re dirilwe... .

113 Gomme mosadi e no ba karolo ya monna, setšweletšwa-sa bobedi. Mosadi o be a se ka tlholo ya setlogo. Modimo o be a šetše a tlogetše go hlola, lebaka la mengwaga le mengwaga le mengwaga, go fihla ge A dira mosadi go tšwa go kgopo go

tšwa lehlakoring la gagwe. Adama ke ge a šetše a rerelletše ka moka tlholo, se sengwe le se sengwe gape, eupša o be a se selo go yena mong. Ka fao, A mo direla mothuši; a tšea kgopo go tšwa lehlakoring la gagwe, a tswalela lešoba, gomme a mo direla mothuši. Gomme monna, ka moyeng wa gagwe, o be a le bobedi monna le mosadi.

114 Gomme mosadi e no ba karolo ya monna. Gomme ge monna a itšeela ka boyena mohumagadi, gomme ge ka go nepagala e le mohumagadi wa gagwe, mohumagadi mofiwa-ke Modimo, o tla no ba go yena bjalo ka karolo ya gagwe.

115 Ke ka baka leo go nago le dikgakgano ka lenyalong, ke ka baka la gore o ya ka ntle gomme o bona mosetsana ka mahlo a mabotse a maporawene goba mahlo a bolou, goba se sengwe sa go swana le seo, gomme le fikana ye botse, gomme wa mo wela. Nako ya pele ge a eba le ngwana wa pele, wona meno a tšwela ka ntle, gomme o hwetša mašošo gomme a tšofala, gomme o nyaka go mo ragela ka ntle. Gomme ba bangwe ba lena basadi le hwetša mošimane yo monnyane ka moriri wa gagwe wa go thellega fase, gomme makhura a mmagwe a kgona gore seripa a kgotholelwe godimo ga wona, gomme o na le maphotho. Gomme o tla wela ntle ka moka; ke tseba seo ka maitemogelo. Eupša go direga eng? Ke eng seo? O wela go seo.

116 O swanetše go rapela, pele, ka baka la gore mosadi ke karolo ya gago. Gomme ge o gokaretše mosadi sefegeng sa gago, gomme o mo tšeeše goba mohumagadi wa gago, gomme o . . . O dira seka godimo ga gago. Re tla e bolela ka mokgwa wo gore le kwišiše. Gomme mosadi yo mongwe gape godimo ga sefega seo a ka se lekane go seka seo. Gomme Modimo o tla go swara boikarabelo ka baka la sona. Gomme e nong go elelwa seo.

117 Wena yo a tšeelago mohumagadi wa yo mongwe ntle gomme . . . ke kwele lehono ka mosetsana yo monnyane mo ka toropong, selo se sennyane sa go šokiša. Ke a mo tseba. Gomme lekempolara tsoko le mo rekela diaparo tše kaone, le dilo, gomme a leka go bapalela godimo go yena ka mokgwa woo. Legotlo, le ka dira selo sa go swana le seo, a ka se kgone le go no tšewa go ba motho.

118 Le a tseba, mpša ga e fase-tlase, gomme go le bjalo le bitša mme mpša gore ke “sefefe.” E na le maitshwaro kudu go feta ao karolo ya basadi ba Jeffersonville ba nago nao. Gomme le bitša mme kolobe wa go tšofala gore ke “kolobe tshadi,” gomme ga e . . . E na le maitshwaro kudu go feta basadi ba United States ye, bontšhi bja bona. Seo ke therešo tlwa. Bjale, ke a tseba seo ke mpapatla. Gomme ke le boditše gore ke ya go e šilela gae, gomme ke nyaka gore le e tsebe. Gomme yeo ke therešo. Ka moka ba, basadi matšatšing a lehono, ga ba tsebe

le gore maitshwaro ke eng. Ba re, “O seke wa gobatša letswalo laka.” Go lokile, ga o na le le ge e ka ba lona. Ela hloko. Eye, mohlomphegi. Ge, le tseba seo se lokilego le sa phošo.

¹¹⁹ Bjale elang hloko. Yo monna, ge a be a hlolwa, Modimo o ile a aroganya moya wa gagwe. Gomme A tšea seripa go tloga monneng, lehlakoring la gagwe, gomme a dira mosadi go tšwa go sona. Gomme A tšea wa bosadi, wo mobotsana moya wa monna, gomme a dira mosadi go tšwa go wona. Gomme A dira monna, radigobagoba, senatla.

¹²⁰ Gomme ge le bona mo—mo—mo monna yo a lego gannyane... le a tseba, a iphošonka, go eng kapa eng le ka se bitšago, manala a menwana; gomme, le a tseba, a mane ka lehlakoring le tee gomme a mahlano ka go le lengwe, gomme—gomme a redimošetša moriri wa gagwe fase; gomme a swara molomo wa gagwe o bulegile ka pele, gomme le dilo tše bjalo ka tšeo; yo mongwe wa bašimane ba ba botsana ba. Enong go elelwa, sisi, go na le se sengwe se se fošagetšego ka nonyana yela. Go na le se se fošagetšego. Bokaone le dule le išitše mahlo a lena go yena.

¹²¹ Gomme ge le bona mosadi a na le sekerete ka lehlakoring la molomo wa gagwe, ka para ya diaborolo godimo, gomme a re, “Ke tla go botša, mothaka, seo e lego sona!” Ngwanešu, o ele hloko gala yeo ya kgale. Go na le se sengwe se se fošagetšego ka yena.

¹²² Mosadi, o swanetše go ba mosadi, gomme o swanetše go apara bjalo ka mosadi. Ge Modimo a be a dira monna, O mo dirile selo setee; gomme A dira mosadi se sengwe gape. Gomme ge Modimo a apeša monna, O mo apešitše ka tsela e tee, gomme mosadi se sengwe gape. Gomme Beibele e rile, “Ke makgapha go mosadi go apara seaparo se se swanago le sa monna.”

¹²³ Gomme lena basadi, le aparago marokgwana a manyane a kgale le dilo, gomme le a aparetše ntle mo, a manyane a kgale... Ke eng sela le a bitšago sona, dinikapoka? Ke eng wona...? Oo, ke eng selo seo ba...? Aowa, aowa, ga se mafonokana, ke bjo bongwe bjola, bo na le maoto a matelele ka go bjona. [Phuthego e re, “Dikgorometša diterapo.”—Mor.] Dikgorometša diterapo, le diaborolo, ditangara.

Eya ke gare, a re, “Ye ke ya bahumagadi.”

¹²⁴ Ka re, “Aowa, o phošitše. Bahumagadi ga ba apare tšona dilo. Basadi ba ka dira, eupša bahumagadi ga ba dire.” Seo ke therešo.

¹²⁵ Beibele e rile, “Ke makgapha go mosadi go apara seaparo... le go monna go apara seaporo seo se swanago le sa mosadi.”

¹²⁶ Gomme monna o sadifala kudu, tšatši le lengwe le le lengwe, gomme basadi ba ba boradigoba. Molato ke eng? Re

ya go hwetša metsotsong e se mekae, ka Beibele. Basadi ga e sa le basadi. Ga ke re lena basadi ba Bakriste. Ke bolela ka mokitimo kakaretšo. Ba nyaka go dira bjalo ka banna; ba nyaka go ripa meriri ya bona bjalo ka banna; ba bee diatla tša bona godimo ga para, ka mokgwa *wo*, gomme ba opele *Modimo Šegofatša Amerika*, ba na le sekerete ka ntle ga khona ya molomo wa bona.

¹²⁷ Eya go theoga seterata, morago ntle ka mokgwa wola, gomme thwi ka go tsela ye lephefo. Re badile. . . Ke nyaka go le botša se sengwe. Gomme lena basadi ba baotlodi, theetšang. Billy Paul le nna, mo khampheining ye ya mafelelo go dikologa setšhaba, dikgwedi tše di tshelalago, ke bolokile bohlatse bja gore ke diphošo tše kae mo tseleng. Gomme go tše makgolo a mararo a diphošo, mo tseleng, thanka gore ba bakae ba bona e be e le baotledi ba basadi? Go be go no hlokega feela. . . Ba lesomesenyane ba bona e be e le banna. Gomme makgolo pedi le masomeseswai goba, ke a dumela e be e le wona, makgolo pedi le masomeseswai tee gona e be e le baotledi ba basadi. Baotledi ba basadi! Bjale, ga ke re ga go na le baotledi ba basadi ba bakaone. Eupša o tla boa le ge go le bjalo.

¹²⁸ Gomme e no leka go ya morago go yena? A nke a no ba mohutana wa go lebelelega gabotse, a eme mola, a kgoromeletša moriri wola morago ge lephodisa le etla godimo. “Ka baka la eng,” o tla re, “ka nnete, o ka phošong!” Ga re na le molao.

¹²⁹ Ba netefaditše seo letšatši le lengwe ka molatong wa motšhelo wo ke sa tšwago go tla go wona. Ga re na le melao. Ge go na le. . .

¹³⁰ Ga go makatše gore barena ba bagolo ba England ba rile, “Temokerasi e be e no ba diseila gomme di hloka ankere.” Seo ke therešo, go ema godimo ga lepokisi la sešepi, wa uwauwetša. Temokerasi e bodile, gomme ka fao le bona babušanoši le ka moka ga sona. Selo sohle se bodile. Ga go selo eupša selo setee se Modimo a ka se dirago, ke go fediša selo sohle, bjalo ka ge A boletše gore O tla dira, gomme a thoma ka boswa. Bjale hlokomelang ka fao le lego kgauswi ka gona le Gotla.

¹³¹ Bjale ge mosadi yo. . . O ile a mo direla mothuši, gomme o be a swanetše go ba mothuši wa gagwe. Gomme ka gona. . .

¹³² Bjale, fa, ga se ka ke ka ba le moreri wa go dumelelana le se. Gomme ba leka go se dira ka tsela ye nngwe, eupša go le bjalo ga se dire kgopolo go nna. Ba leka gore Adama le Efa ba jele diapola. Ngwanešu, ge. . . ga ke bolelle se go ba metlae bjale, eupša ke nyaka go se bolela. Ka gore, ge go ja diapola go dira basadi gore ba lemoge gore ba a ponoka, bokaone re fete diapola gape. Gomme le a tseba seo ke therešo.

¹³³ Le a tseba, go ja apola, ga se seo ba se dirilego, se ba dirilego gore ba lemoge gore ba be ba ponoka. Therešo, e be

e se. Se be se swanetše go tla go thobalano. Se be se swanetše go ba, ka ba ka la gore ba ile ba lemoga gore ba be ba ponoka ge ba tšere kenywa ya go iletšwa. Na mosadi ga se mohlare wa dikenywa? Na a ga se wena kenywa ya mmago? Seo e be e le kenywa ye e bego e iletšwa go ka tšewa.

¹³⁴ Bjale asese selo se segolo. Bjale bokgauswiuswi bjoo saentshe e kilego ya tseba seo motho a bego a le sona. . . Ba epolotše marapo a kgale, ba tšea difosele, gomme ba tšea dihlogo, gomme ba tšea makakara, le matsogo, le marapo, gomme ba leka go se dira gore se lebelelege bjalo ka motho. Gomme ba a tseba gore selo sa kgauswiuswi ba kilego ba tla go hwetša motho, kguaswi le sona, ke tšhimpantshi. Ke mohuta wa kgauswiuswi le motho; eupša go le bjalo ga se selo le motho, wa godimodimo.

¹³⁵ Sebopego sa fasefase sa bophelo seo se lego gona ke segwegwe; sebopego sa godimodimo ke motho. Modimo o thomile ka fase gomme a dira thwi go ya godimo, go fihle ge A se tliša tlwa go seswantšho sa Gagwe. A se tliša go kgabola dinonyana le dibata, gomme le go ya pele godimo, go fihla A fihla go seswantšho sa Modimo. O dirile monna ka seswantšho seo. Seo ke sebopego sa godimodimo. Sebopego sa fasefase ke kolopisane yeo e fetogilego go ba segwegwe, le go ya pele.

¹³⁶ Bjale, tswalanyo ye e lahlegilego, yeo ba ka se kgone go e hwetša. Hlokomelang Lengwalo bjale. Le, le ya go se dumelane le se, bontšhi bja lena, eupša ke nyaka. . . Ke no nyaka le se bee ka kgopolong. Gomme le seke la ahlola kgahlanong le sona. Theeletšang.

¹³⁷ Ke a tseba ba bantšhi ba lena le be le sa theeditšhe Ngak. DeHaan. Nna ka therešo. . . Bjalo ka monna wa mohuta wa gagwe, gomme ngwanešu wa go loka wa Baptist, gomme ka therešo ke a mo leboga. O na le bohlae bjo bontšhi le mabjoko, gomme—gomme ke lebaka kudu go feta ka fao nka tsebago; ka baka la gore ke Ngaka ya—ya Bokgethwa, gomme ke ngaka ya dihlae, gomme ke Ngaka ya Saentshe. Ke monna yo mokaone. Eupša o re bao. . . Ge barwa ba Modimo ba bona barwedi ba banna e le ba ba botse; o tšea leemo la Josephus, gomme o re “ba—ba ile ba ikatella ka babona ka go nama ya motho,” gomme ba itšeela basadi. Gomme go be go na le ditsitširipa ka nageng ya Nod. “Gomme ba itšeela ka bobona basadi gomme ba phela le bona, ge barwa ba Modimo, Barongwa ba ba welego, ba tšea gomme ba bona barwedi ba monna; gomme tumo ya thobalano e be e le selo se segolo, gomme bona ka ge e le badiradibe ba go tšwa go weng, ba ikatella ka bobona ka go nama ya motho.”

¹³⁸ Ge ba kgonne godira seo, ba sentše phodišo ye Kgethwa, ba sentše se sengwe le se sengwe gape. Ge diabololo a kgona go hlola, o lekana le Modimo. Diabololo ga a kgone go hlola. Ke

nyaka le ntaetša lefelo le letee fao diabolo a kgonago go hlola. Ga a kgone go hlola. O aroša feela seo se hlotšwego. Ga se yena mohlotodi. Ke yena moaroši feela.

¹³⁹ Go lokile, ka gona, go diregile eng? Hlokomelang. A šo waka mmono. A še tswalanyo ye e lahlegilego.

¹⁴⁰ Bjale ba na le tšhimpantshi, eupša o ka se kgone go tswalantšha tšhimpantshi le mosadi gomme ba tliša pele ngwana. O ka se kgone go tswalantšha motho le phoofolo efe kapa efe. E ka se hlakane. O ka se tšhelele madi, go phoofolo efe kapa efe.

¹⁴¹ Ge ke be ke le ka Afrika, ba be ba swara batho bale ba mmala ba go šokiša ka kua ka tsela yeo; yo mongwe o ile a re go nna, a re, “Ga se bona selo eupša diphoofolo.”

¹⁴² Ka re, “Ke kgopela tebalelo ya gago. Ba no ba batho kudu go swana le ka fao o lego, mohlomongwe le go feta ga nnyane.” E re ke go botše, ge o na le mohuta woo wa mokgwa, o boela morago go ya phoofolong. Ka re, “Monna yola, ge e le yo moso bjalo ka eisi ya tšharare, goba ge e le yo mokheri bjalo ka lefodi, goba ge e le yo bolou bjalo ka intiko, a ka phološa bophelo bja gago ka go go fa tšhelelo ya madi. Eupša o seke wa be wa tsoge wa bea madi a phoofolo ka go wena.” Ke therešo, ke motho.

¹⁴³ Feela ka baka la gore letlalo le lengwe ke le lesa, gomme le lengwe ke le le porawene, gomme le lengwe ke le kheri, gomme le lengwe ke le lešweu, seo ga se dire selo ka yona. Beibele e rile, “Modimo go tšwa mading a tee o dirile batho ka moka.” Gomme seo ke therešo tlwa. Mafelo ao re dulago go wona, a fetolago mebala ya rena, ga a na le selo go dira ka yona. Modimo o dirile ka a o tee—o tee monna ditšhaba ka moka, madi a tee, ka moka ditšhaba tšohle go swana.

¹⁴⁴ Matšhaena; monna wa mmala a ka seke a bolela bjale, monna yo moso a ka seke a bolela bjale, gore, “Yola monna wa Motšhaena, ke—ke o mokheri, ga ke ye go ba le selo ke se dirago ka yena.” Ke ngwaneno. Gomme wena monna yo mošweu o ka se kgone gore go monna yo mokheri goba yo moso, yo mongwe wa bona, “Ga ke na le selo go dira le lena.” Ke ngwaneno. Therešo tlwa.

¹⁴⁵ Elang hloko bjale, a se se se se tšerego lefelo. Ke a dumela, gomme nka kgona go e thekga ka Beibele, gore ke serpente ye e se dirilego. Serpente ke motho yo a timeletšego magareng ga tšhimpantshi le monna. Ka baka la gore, theeletšang, elang se hloko bjale, gore serpente e be e se segagabi. O be a “hlalefile” kudu go diphoofolo ka moka tša tšhemong.

¹⁴⁶ Bjale, ke ile ka tšea dipukuntšu, lehono, go tšwa mo gohle, go lebelela godimo lentšu le, seo lentšu *bohlale* le bego le se ra. Le ra gore “goba yo mokaone, go ba wa bokgoni,”

gomme, tlhathollo ye kaonekaone ya—ya Seheberu (go tšwa go m-a-h-a-h, mahah) le ra gore “go ba le tsebo ya nnete ya melawana ya bophelo.”

¹⁴⁷ Bjale a re hlokomeleng se motsotso feela. Ke yo mokaone, wa bokgoni, le ge go le bjalo o bitšwa “serpente.” Eupša, elelwang, o be a le selo se sekaonekaone seo se bego se le gona, gomme a swana le motho kudu go feta se sengwe le se sengwe gape seo se bego se le tšemong; kgauswiuswi le motho. O be a se segagabi. Thogako e mo dirile segagabi. Gomme o be a le . . . Beibele e rile o be a le yo mobotsebotse go tšona ka moka.

¹⁴⁸ Gomme le thogako ga se ya tšea ka moka botse bja gagwe go tloga; eupša mebala ya letago ya noga ke ye mebotse, le bokgabane bja gagwe le botsoro. Le thogako ga se e kgone go bo tloša. Eupša, elelwang, Modimo o ile a mmošša gore maoto a gagwe a tla tloga gomme o tla sepela ka mpa ya gagwe. Gomme le ka se kgone go hwetša lerapo le letee ka go noga leo le swanago le motho, gomme ke ka lebaka leo saentshe e lahlegilego. Eupša a šowe.

¹⁴⁹ Modimo o e utetše mahlo a ba bohlale le ba tlhaologanyo, gomme a tshephiša go e utolla go barwa ba Modimo, matšatšing a mafelelo ge barwa ba Modimo ba tla dirwa go bonagatšwa, ge, “Barwa ba Modimo bao ba bego ba hlalala le pele ga go thewa ga lefase.” Ge kutollo ye kgolo ya Bomodimo le dilo di tla tlišwa fase ka matšatšing a mafelelo, O tla bonagatša dilo tše ka barwa ba Modimo. Le a tseba Lengwalo le ruta seo. Gomme ke rena ba. Ke ka lebaka leo Modimo a bulelago rena dilo tše. Modimo o tliša barwa ba Gagwe ponagalong. O ya ka godimo ga magomo a tsebo ya motho mang kapa mang, tsela ka go dikutollo tša semoya, gomme o E tliša fase. A re be re sa rute, ka Beibeleng ye, “Ye ke ya yo a nago le bohlale”? E sego seo a ithutilego ka siminareng; eupša seo a ithutilego godimo ga matolo a gagwe pele ga Modimo, gomme seo se kgahlilego Modimo go mo fa. Barwa ba Modimo, ba dirwa go bonagatšwa!

¹⁵⁰ Serpente a še, bjale a se se seo serpente e bego e le sona; ke ya go le fa tlhathollo yaka ka yena.

¹⁵¹ Re bile . . . re tšwa fase, go tšwa go segwegwe, godimo go ya go kolopisane, gomme pele fase le pele, gomme *bjalo-le-bjalo*, go fihla mafelelong re e tla go kgabo, go ya go tšhimpantshi. Gomme go tloga go tšhimpantshi, bjale re taboga go tloga go tšhimpantshi go ya go motho, gomme re a makala gore ka baka la eng.

¹⁵² “Go lokile,” saentshe e re, “bjale ema! Re ka kgona go tswakanya mosadi le kgabo le tšhimpantshi, le pele le morago, monna a tswakanywa le tšhimpantshi.” Se ka se šome. E tswakanye go phoofolo efe kapa efe; e ka se šome. Madi a ka se hlakane; tšea madi a gago, ka go felela ke madi ao a fapanego, ka go felela.

153 Go na le madi magareng mo, gomme ga ba kgone go hwetša phoofolo. Oo, Haleluya, ke fihla mo ke ikwelago bodumedi thwi bjale. Hlokomelang. Ka baka la eng? Modimo o ba utetše yona. Ga go na le lerapo ka go noga leo le lebelelegago bjalo ka lerapo la motho. O beile selo kgole go tloga gore se seke sa be sa kgonega go utollwa ke monna yo mokaone.

154 Gomme ke ya go le laetša fao monna yo mokaone yoo a tšwago gona, fao—fao a lego gona, go le bjalo. Le a bona, a ka se kgone go tla ka seo.

155 E swanetše go tla ka kutollo, “Wena o Kriste, Morwa wa...” “Godimo ga leswika le Ke tla aga Kereke Ya ka; gomme dikgoro tša hele di ka se kgone go ema kgahlanong le yona,” kutollo ya semoya. Go tlile bjang—go tlile bjang gore Abele a tsebe go neela kwana, mola Kaine a neetše dienywa tša tšhemo? E utolotšwe go yena ka semoya. Ga o e hwetše ka disiminare. Ga o e hwetše ka dikereke tša maina. O e hwetša go tšwa Legodimong.

156 Bjale hlokomela serpente, serpente ye e bego e le ya mathomo. A re thaleng seswantšho sa gagwe bjale. Ke moisa yo motona yo mogolo. O magareng ga tšhimpantshi le monna. Gomme, serpente; diabololo, Lusifa, o tsebile gore ao e be e le madi a nnoši ao a bego a tla tswakana le madi a a motho, motho a nnoši a bego a tla šoma ka yena. Ga se a ke a šoma ka tšhimpantshi, madi ao a be a ka se tswakane. Ga se a ke a kgone go šoma ka dilo tša go fapana. Ga se a ke a kgone go šoma le nku. Ga se a ke a kgona go šoma le pere. Ga se a ke a kgone go šoma le phoofolo ye e itšego; o ile a swanela go šoma le serpente ye.

157 A re mo tšeeng bjale gomme re boneng gore o lebelelega bjang. Ke moisa yo motona yo mogolo, tšitsiripa ya pele ga histori. Ke fao ba hweditšego marapo a magolo a, gomme ke tla le laetša se ka Beibeleng. Bjale hlokomelang sekgauswi. Tšohle gabotse. Moisa yo motona yo mogolo yo, a re reng o—o be a le dikgato tše lesome ka botelele, magetla a matona a magolo; a no lebelelega bjalo ka monna. Gomme madi a gagwe; ka morago ga go tla fase, go kopanya phoofolo ye nngwe go ye nngwe. O ka kgona go tswakanya diphoofolo. Gomme e tšwela pele e hwetša madi a godimo, sebopego sa godimo sa bophelo, sebopego sa godimo, go fihlella e namela sekgaong sa monna. Eupša kopanyo ya mafelelo mo, gareng mo, e ile ya repša go tloga. Ke ba bakae ba ba tsebago gore saentshe e ka se kgone go hwetša tswalanyo yeo e lahlegilego? Ka moka ga lena le tseba seo. Ka baka la eng? A šo, serpente. Mo o be a le gona, moisa yo motona yo mogolo.

Gomme diabololo o tla fase, bjale, o re, “Ke kgona go hebetša.”

158 Bjale, ge o eya go lebelela basadi le maitshwara a basadi, elelwa, o tloditšwe ke diabololo (ga se mogatša wa gago).

159 Elang hloko, bjale, diabol o tlike fase gomme a tsena ka go serpente. Gomme a hwetša Efa ka tšhemong ya Edene, a ponoka, gomme a bolela ka kenywa gare. *Gare* go ra gore “bogare,” le go ya pele; le a kwišiša, ka phuthegong yeo e tswakanego. Gomme a re, “Bjale, e a kgahliša. Ke e botse go mahlo.” Gomme a o ile a dira eng? A thoma go dira lerato go Efa, gomme a dula le yena, bjalo ka mogatša.

160 A bona gore go a kgahliša, ka gona a ya a botša mogatšagwe, eupša o be a šetše a imišitšwe ke Sathane.

161 Gomme a tliša pele morwa wa gagwe wa leitšibulo, yoo leina la gagwe e bego e le Kaine, morwa wa Sathane.

“Bjale,” le re, “seo ke phošo.”

162 Tšohle gabotse, re tla no hwetša ntle ge e ba ke phošo goba aowa. “Gomme Ke tla bea bonaba magareng ga Peu ya gago le peu ya serpente.” Eng? Peu ya serpente! Mosadi o bile le Peu, gomme le yena o bile le peu. “Gomme O tla pšhatla hlogo ya gago, gomme wena o tla loma sereth sa Gagwe.” Gomme go *pšhatla*, fao, go ra “go dira Poelano.” Bjale a šeo “peu” ya serpente.

Bjale, elang hloko, bjale mo go tla banna ba babedi ka ntle.

163 Bjale, serpente ye, ge e be e eme fao, lekgema le letona le legolo le la moisa le eme godimo fao, o be a na le molato wa go dira bootswa le mogatša wa Adama. Na sebe se robetše kae lehono? Ke eng se se dirago dilo ka tsela ye di lego ka gona lehono? Bjale, ke—ke. . . Ka nnete le kgona go swara se ke bolelago ka sona. Gomme e be e le fao.

Gomme ge a dirile, Modimo a re, a thoma ka go bitša Efa le Adama.

Gomme a re, “Ke be ke ponoka.”

Gomme A re, “Ke mang yo a go boditšego gore o be o ponoka?”

164 Ka gona ba thoma go, fešene ya masole, go fetišetša molato go yo mongwe. A re, “Go lokile, mosadi yo O mphilego yena, o se dirile. Ke yena yo a mphegetšego.”

165 Gomme mosadi a re, “Serpente e mphile apola”? Tšohle di gabotse, moreri, etla kgauswi le wena mong.

166 Gomme mosadi a re, “Serpente e mphorile.” A le a tseba gore go *fora* go ra go reng? Go ra gore “go tšhilafatšwa.” Ka fao a bego a le ka gona. Diabol o ga se a ke a mo fa apola. “Serpente e mphorile.”

Gomme thogako ya tla.

167 A re, “Ka baka la gore o theeleditše serpente sebakeng sa monna wa gago, o tšere Bophelo wa bo tloša lefaseng. Gomme o tla—o tla atiša mahloko a gago; gomme tlhologelo ya gago e tla ba go monna wa gago,” le go ya pele.

168 “Gomme ka baka la gore o theeditše mogatšago, sebakeng sa Ka (Ke go ntšhitše go tšwa leroleng; mohuta wa godimodimo), morago leroleng oa boela.”

169 “Gomme, serpente, ka baka la gore o dirile seo, o kgonoga maoto a gago. O tla sepela ka mpa, ka moka matšatši a bophelo bja gago. Gomme o tla hloiwa. Gomme lerole e tla ba nama ya gago.” O fao. Fao ke tswalanyo yela e lahlelegilego.

170 Bjale fa go tla Kaine. A re hlokomeleng ditlhago. Fa go tla Kaine. Ke eng yena? Ke rakgwebo wa maemo. O lema mašemo. Yo mokaone, yo bohlale; wa bodumedi, wa bodumedi kudu; hlokomela tša gagwe—hlokomela dikgopolo tša gagwe bjale. E no sepela le nna feela metsotso e se mekae boteletšana.

171 A šo o tla godimo. O a tseba gore o na le mekgwa. O nyaka go ya kerekeng. O ikagela kereke, o itirela sehlabele. O tliša aletare, le tšohle. O aga aletare, a bea mapolomo a gagwe godimo ga yona. A bea tšhemo, dienywa tša tšhemo, a di neela Modimo. A re, “Ke Wena yoo, Morena. Ke a tseba re jele diapola, ke tšona di se hlotšego.” Ba bangwe ba mahlogedi a gagwe ba na le mohuta wa go swana wa kgopolo. E laetša fao e tšwago gona. A tliša diapola tša gagwe ka gare, go tšwa ntle tšhemong, a di ala godimo fao, a re, “Se se tla dira poelano.”

Modimo a re, “E be e se diapola.”

172 Eupša, ka kutollo ya semoya, Abele o tsebile gore e bile madi. Ka fao a tliša kwana, a kgaola mogolo wa yona, gomme ya hwa.

173 Gomme Modimo a re, “Seo ke sa nnete. Ke seo se se dirilego. E bile madi.” Le tseba madi ao ke bolelago ka wona. Tšohle di gabotse. “E bile madi a se dirilego.”

174 Bjale hlokomelang. Gomme ka gona ge Kaine a bona gore ngwanabo wa mopshikologi-mokgethwa o amogetšwe pele ga Modimo, gomme dika le mehlolo di be di tšea sebaka tlase kua, o mo bela le mona. A re, “Re tla emiša selo se thwi bjale.” Lebelelang bana babo, lebelelang bana ba gagwe, lehono. “Bjale, ke yo mokaone go feta ka fao a lego,” ka fao a befelwa. Na *pefelo* e tšwa kae? A o ka kgona gore pefelo yeo . . . ? O ile a bolaya ngwanabo. O be a le mmolai.

175 A o ka kgona go bitša Modimo mmolai? Gomme Adama e be e le morwa wa Modimo. Beibele e boletše, gore, “Adama e be e le morwa wa Modimo,” mathomo a le a go hlweka morago kua. Adama e be e le morwa wa Modimo. Gomme mona wola le kganyogo, le se sengwe le se sengwe, di be di ka se kgone go tšwa moeleng wola wa go hlweka.

176 O be o swanetše go tla ka lefelo le lengwe gape. [Lefelo la go se be le selo godimo ga theipi—Mor.] Gomme o tliša ka Sathane, yo e lego mmolai, sa mathomo. Beibele e rile, “O be a le moaketši le mmolai, go tloga mathomong.” Gomme a šeo. Gomme o bolaile ngwanabo.

177 Gomme seo e be e le seswantšho sa lehu la Kriste. Ka gona, go tšwa go seo, ka nnete, O ile a tsoša Sethe go tšea legato la gagwe. Lehu, poloko, le tsogo ya Kriste.

178 Gomme hlokomelang, nako yeo, fa go tla ditšitširipa tša gago. Ka gona Kaine o ile a ya nageng ya Nod. Ge tatagwe e be e le tšitširipa ye tona ye kgolo ya moisa, Kaine o be a tla swana le mang? Tatagwe. Gomme o ile a ya nageng ya Nod, gomme a tšea yo mongwe wa dikgaetšedi tša gagwe.

179 Tsela e nnoši a bego a ka kgona go dira. Ga go na le basadi ba bangwe gape ba ba bego ba ka kgona go tla, eupša feela ka Efa. Ba tleleima gore ba bile le barwa ba masomešupa le barwedi. Ge—ge go be go se na le mosadi. . . Beibele ga e ngwale basadi ge ba belegwa, banna feela. Gomme ge, ge go be go se na le basadi ba bangwe go feta Efa, ge a ehwa, moloko wa batho o be o gomela go phela. O ile a swanelwa ke go ba le barwedi. Gomme o ile a swanelwa ke go nyala kgaetšediagwe.

180 O ile a ya nageng ya Nod gomme a tšea—gomme a tšea mogatšagwe. Gomme ge a mo nyetše fao, fao ke mo ba go hwetša ditšitširipa tše tona tše kgolo tšeo, e bego e le barwa ba Modimo bao ba welego; bao ba tlilego ka tatago bona, diabolo, ka Kaine. Šeo tswalanyo ye e lahlegilego.

181 Gomme hlokomelang peu ya serpente. Bjale hlokomelang. Ellelwang, peu ye ya serpente e na le bodumedi. Hlokomelang e thoma go sepele bjale, metsotso e se mekae. A še e a ya, peu ya serpente. Na go diregile eng ka bona? Bjale a nke ke no bala se sengwe mo, ke nno se ngwala fase ka morago ga sekgalela se.

182 Na go tlile eng ka mothalo wa Abele? Theeletšang se. Tšohle di gabotse. Go tlile Abele. Ka morago ga Abele go tla Sethe. Ka morago ga Sethe go tla Noage. Ka morago ga Noage go tla Shem. Ka morago ga Shem go tla Abraham. Ka morago ga Abraham go tla Isaac. Ka morago ga Isaac go tla Jakobo. Ka morago ga Jakobo go tla Juda. Ka morago ga Juda go tla Dafida. Ka morago ga Dafida go tla Kreste, go ya phethagalong.

183 Hlokomelang morago kua ka fao Moya wa Modimo o phetšego ka go Abele. Lebelelang ka fao O phetšego ka go Sethe. Lebelelang ka fao O phetšego ka go Juda. Lebelelang ka fao O phetšego ka go Dafida. Lebelelang Moya wo o swanago o biletša ntle, ka peu ya go loka, tsela ka moka go theoga. Go sa kgathalege gore ba dirile eng, ba be ba kgethetšwe pele.

184 Lebelelang Jakobo, wa go tšhilafala. . . ga ke bolele se ka go nyefola. Eupša Jakobo, wa dihlong gannyane, a lekeletše fase ga mosela wa jase ya mmagwe nako ka moka; a kitima go rarela, mošimane yo monnyane wa bosetsana. A bea dilo godimo ga gagwe, a ya gomme a fora tatagwe, gore a hwetše tšhegofatšo; eupša e be e filwe yena pele ga go thewa ga lefase. Nnete, e dirile.

185 A ya ntle kua gomme a aketša go ratswalagwe; gomme a tšea dikgati tša mebala, dikgati tša popolere, gomme a di bea ka meetseng, go tšhoša mehlape ye ge e be e duša; go di dira gore di tliše pele mehlape ya mebala, gore a kgone go radia a hwetše yona mehlape. Modimo a mo šegofatša ka go sona. Seo ke therešo.

186 Madimabe go yo mongwe le yo mongwe yo a bolelago eng kapa eng ka Jakobo. Le tseba seo—le tseba seo moporofeta wa maaka a se boletšego. . . Goba, o be a porofeta gabotse. Biliama, o rile, “Mang kapa mang yo a mo šegofatšago o tla šegofatšwa, gomme mang kapa mang yo a mo rogago o tla rogakwa.”

187 “Ke go tšere, Jakobo. Ke mo hweditše bjalo ka. . . bjalo ka nageng e šele. Gomme bjalo ka ntšhu ge e šišinya sehlega sa yona, Ke mo šišintše gomme ka mo tšeela ntle.” Halleluya! “E sego ka maatla, e sego ka dira, eupša ka Moya Waka, go boletše Morena.”

188 Hlokomelang seo se etla fase go phethagalalo yeo. Moya wo o šometše fase go ya phethagalong ka go Kriste, go ya tlase go kgabola yo mongwe le yo mongwe wa Bapatriaka, go tla thwi fase. Go sa kgathalege gore ba dirile eng, ba boletše eng, ba dirile eng, ba be ka go felela e le peu ya toko.

189 Gomme, fa, ge moloki Abraham. . . Letago! Oo, ke no ikwa ka nnete gabotse. Ge moloki Abraham a kopana le Melekitsedeke, Yo e bego e le Modimo ka Boyena!

190 E be e le mang Melekitsedeke? “Kgoši ya Salema, e lego Kgoši ya Jerusalema, Kgoši ya khutšo. O be a se ne tatagwe. O be a se ne mmagwe. Ga se a ke a ba le mathomo a matšatši, le mafelelo a bophelo.” E ka ba eng Seo A lego sona, O sa phela. “Ga se a ke a tswalwa. A ka se tsoge a hwa. Ga se a ke a ba le tatagwe goba mmagwe. Ga se a ke a ba le mathomo a matšatši, goba mafelelo a bophelo.” Mpotšeng gore E be e le mang. Modimo wa ka Gosafelego; ka go seo re se bitšago. . .

191 Oo, ke lebetše go no re le o bitša eng woo bjale. Theophany, ke se o lego sona. Ka gare go no swana le. . . E sego nonwane; eupša go le bjalo ke se sengwe se se dirilwego go bonagala. Go swana le ge A etla go Abraham ka tenteng godimo kua, bjalo ka morongwe, gomme a porofeta, gomme a botša Sarah a sega, ka morago ga Gagwe, le go ya pele. Selo, selo se se swanago.

192 Gomme O be a le fa. A gahlanetša Melekitsedeke. Gomme rakgo-. . . tatago-tatemogolo Abraham, ka peung ya toko, o lefile dikarolo go Melekitsedeke; gomme ya tle ya abelwa setlogolo khukhu-khukhu sa gagwe tlase fa, peu ya toko.

193 Bjale fa go tla peu ya—ya serpente. Bjale, elelwang, go tla ba bonaba, ntwaga magareng ga tšona.

194 Peu ya serpente e tla go bapela, gomme na e tšweletša eng? Bjale a re tšeeng mengwaga e se mekae ya mathomo. Bjale

hlokomelang seo se diregago fao. Re tla se bala thwi fase, ka baka la gore ke sa tšwa go e hlola godimo. Peu ya serpente e tšweleleditše Kaine. Kaine o ile nageng ya Nod, a tšweletša ditšitširipa, gomme ba tla nageng ya Noage.

¹⁹⁵ E be e le ba bakaone, ba go rutega, batho ba bohlae. A seo ke therešo? E be e le baagi, bautolli, borasaentshe; e sego ka peu ya toko, eupša ka peu ya Sathane, serpente. E be e le banna ba ba bjalo ka—ka borasaentshe, le baagi, le banna ba bagolo, barutiši. Lengwalo le bolela bjalo. Ba be ba šoma mphiri. Ba be ba šoma tshipi. Ba be ba šoma dimetale. Ba ile ba untolla dilo. Ba be ba katana le dimetale tša go fapana, gomme ba aga dintlo, le go ya pele. Lengwalo le bolela bjalo. Gomme e be e le bakweri go Peu ya mosadi, Noage, moloki. A seo ke therešo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

¹⁹⁶ A re ba lateleng ga nnyane go ya kgojana. Ka gona, re ba hwetša go fihla arekeng, se sengwe le se sengwe se ile sa senywa. Ba fihla tlhakahlakanong yeo ya sebe, gomme ba tšea pušo, ba ba ba bakaonekaone le bohlae. Go fihla, Modimo a lebelela fase, go be go se ba bantšhi bao ba bego ba šetše, ka fao A no tšeela Noage le lapa la gagwe ka arekeng, gomme a nešetša meetse fase gomme a fediša selo sohle. A tšeela Enoch godimo, pele ga fao. Seo ke therešo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Go be go le peu ka moka, gabotse ka moka peu; eupša O be a na le morero wo a bego a swanetše go o phthagatša.

¹⁹⁷ Bjale, Noage le barwa ba gagwe, bao ba tšwetšego ntle, Ham, Shem, le Japheth, ba tšwetše ntle ka llaene ya toko.

¹⁹⁸ Na peu e ile bjang ka kua? Peu e tlile ka kua ka arekeng, go no swana le ka fao e dirilego mathomong, ka mosadi, bagatša ba bona. Ba ile ba rwala peu ya Sathane, go kgabola areka; go no swana le ge Efa a be a rwele peu ya Sathane, go fa tswalo go Kaine, ka mosadi.

¹⁹⁹ Le bea bona basadi difaleng tša lena go ba bareri, Beibele e se sola! Paulo o rile, “Ge monna a ikgopola ka boyena go ba moporofeta, goba wa semoya, a amogele gore se ke se ngwalago ke melao ya Morena; eupša ge a sa tsebe, e nong go mo lesa e be yo a sa tsebego.”

²⁰⁰ Ke ka lebaka leo ke tšwetšego ka ntle ga kereke ya Baptist tlase mo. Ngwanešu Fleeman o be a le mo lebaka la go feta; ke a dumela o be a le fao bošegong bjoo. Ngak. Davis a re, “O tla ema godimo fa gomme o bee bareri ba ba basadi.”

Ka re, “Nka seke ka se dira. Aowa, ka nnete.”

A re, “Go lokile, ke tla go lahlela ka ntle.”

²⁰¹ Ka re, “Ke lehletšwe ka ntle ga bokaone.” Ka re, “Le ke Lentšu la Modimo, gomme Le sola selo. Gomme nka se sware godimo ga se Modimo a se solago.” Aowa, mohlomphegi.

202 E ka ba mang a se dirago, go laetša gore ke baruti ba maaka, baporofeta ba maaka. Beibele e rile ba tla ba. “Ba fora le bona bakgethiwa ge go ka be go kgonega.” Ke wena fao.

203 Hlokomelang se bjale. Gomme ka ntle kua, nako yeo, go tla Ham, Ham le mogatšagwe, le bona. O na le thogako e beilwe godimo ga gagwe. Go tloga go Ham go tla Nimrod, yo a agilego Babele. Go tšwa Babele go tla kereke ya Katoliki, mathomo a yona. Go tla tlase ka Ahaba. Go tla tlase go tloga go Ahaba, go ya ka go Judas Iskariote; go tatologela godimo, molwa le-Kriste.

204 Gomme ka mo matšatšing a a mafelelo, a šo moya wa molwa le-Kriste le Moya wa Kriste. Moya wa molwa le-Kriste, o re, “Matšatši a mehlolo a fetile.” Moya wa Kriste, o re, “O a swana maabane, lehono, le ka gosafelego.” Moya wa molwa le-Kriste o re, “Ga e dire phapano ye e itšego ge o kolobeditšwe ka ‘Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa,’ o tšhetšwe, o fafaditšwe, eng kapa eng e lego sona, go ra selo se se swanago.” Beibele e rile Modimo ga a we, gomme ga A kgone go fetoga. Le ya go direla mang? Go tšwa go lena.

205 Bjale le re, “Na ba ka kgona go dula mmogo? O boletše, gore, ka kua arekeng, Ngwanešu Branham, le be le na le bobedi Ham le Sethe.” Seo ke therešo, therešo tlwa. Ham e be e le yo mobe. Sethe e be e le wa bodumedi le toko. Tšohle di gabotse.

206 A re lateleng Ham. Tšohle di gabotse, bjale, Ham le Sethe šibale ka arekeng yeo e swanago; o mo tee ke moloki, yo mongwe ga se moloki. Go be go na le legokubu le leeba ka arekeng ye e swanago. Go be go na le Judas le Jesu ka kerekeng ye e swanago. Go be go na le molwa le-Kriste le Moya wo Mokgethwa ka kerekeng ye e swanago.

207 Gomme, lehono, meoya ye e swanago e a šoma. “Ba na le sebopego sa bomodimo, ba bodumedi kudu, eupša ba na le sebopego sa bomodimo gomme ba gana Maatla a bjona; go ba ba bjalo retologa o tloge.” Moya wo Mokgethwa, o a tleleima, “Jesu Kriste o a swana maabane, lehono, le ka gosafelego.” Ke lehlakori lefe le ka le kgethago?

208 Molwa le-Kriste o bolela gore Ye e no ba puku ya dithutotumelo. “Re tla bušeletša Thutotumelo ya Baapostole.” Ke hlohla moreri mang kapa mang go mpošša fao Thutotumelo ya Baapostole e hwetšwago ka Beibeleng: “Ke dumela go Modimo, Tate yo Maatla ka moka, Mohlodi wa magodimo le lefase; le go Jesu Kriste, Morwa wa Gagwe. Ke dumela Kereke ye Kgethwa Katoliki ya Roma, le kopanelo ya bakgethwa.” Ke kae fao o hwetšago seo ke Beibeleng? Le ge go le bjalo le a e bušeletša ka kerekeng tše kgolo tša lena Methodist le Baptisti. Ke thuto ya diabolo, gomme baporofeta ba maaka ba a e rera.

209 Ke a holofela ga ke gobatše maikutlo a lena, eupša ke tsapola seo go tabarenekele ye. Lena mo ka Tabarenekeleng ya Branham, tlogelang selo sa mohuta woo. Se sengwe

le se sengwe seo se dumelago kopanelong ya bakgethwa ke sememoya. “Go na le mmoelanyi o motee magareng ga Modimo le motho, gomme yoo ke Monna Jesu Kriste.” Ga ke tshwenyege gore ke Bomaria ba bakae ba lego fao!

²¹⁰ Le bona ka fao peu yela ya mosadi e dirilego morago kua? Le bona ka fao peu ya mosadi e rwaletšwego ka kua?

²¹¹ Lebelelang lehono, ka Amerika. Amerika ke peu ya diabolo. Ke eng? Ke setšhaba sa mosadi. Le kwele, “Le ke lefase la mosadi.” Seo ke therešo. Ke setšhaba sa mosadi. Ba bea phethene.

²¹² Ke ile godimo ka kua, e sego kgale go fetile, ka Switzerland. Basadi ba re. . . Yo motee yo monnyane, mosadi wa Moya wo Mokgethwa a re, “Le a tseba, ge ke eya godimo ka kua Amerika, ba re basadi ba na le tokologo.”

²¹³ Ka re, “A ke go botše gore e iša kae.” Gomme ka thoma go mmošša.

A re, “Oo, mogau, ga ke nyake selo sa seo.”

Ka re, “Fao ke mo e išago gona.”

Le tseba, ga ba dire dilo kua go swana le ge ba di dira mo.

²¹⁴ Seo ke eng? E re ke le bontšhe gore Amerika ke mosadi. Godimo ga khoene ya rena ke seswantšho sa mosadi. Se sengwe le se sengwe ka mo ke mosadi.

²¹⁵ Mpotšeng, ga go mafelo a dinotagi ka nageng, ao o ka. . . O ka se kgone go bea mafelo a masomenne a dinotagi ka toropongkolo ye, gomme wa bea diotswa tše tharo, tša basadi ba go lebelelega-botse bao ba inyokanyokišago ka bobona go theoga seterata; ba tla romela disoulo tše ntšhi heleng, tšeo di ba kganyogago, go feta mafelo a dinotagi ao o ka kgonago go a bea ka toropongkolo. Seo ke therešo tšwa.

²¹⁶ Ke mang yo gona? Ke mosadi. Ke eng yena? Ke modimo wa Amerika.

²¹⁷ Tšea ba bangwe ba dibapadi tše tša kgale tša paesekopo; gomme o ema godimo mo o nyetšwe makga a mane goba a mahlano, o phela le banna ba bararo goba ba bane ba go fapana ka nako e tee; gomme le tše dingwe tša dikgatišobaka di ba tšweletša gomme di ba botša, di tšea dinepe tša bona ba ponoka ntle mo. Gomme lena basetsana ba bannyane le bea seo bjalo ka mohlala wa lena, (ka baka la eng?) ka baka la gore mme wa gago pele ga gago, mohlomong, makgolwago pele ga gago. A le bona fao peu yeo ya serpente e šomago? Therešo, ke yona.

²¹⁸ Na bjale e dirile eng? Ge bokgopo bo elelwa go fihla go meloko ye lesomenne, ka fase ga molao, na bokgopo e tla ba eng ge bo elelwa ka mo letšatšing le, ge peu ya toko e le kgauswi le go šomelwa ka ntle? Gomme Modimo o rile go tla tla nako, ge A be a se a kgaotša mošomo ka boripana, go be go ka se be le e tee e šalago. Re ka nakong ya mafelelo. Tsoma baloki bošegong bjo; eyang go kgabola ditoropokgolo!

219 Oo, le tla hwetša maloko a kereke ba no botegela Baptist le Presbyterians, le go ya pele, ka mo go ka bago. Eupša ga ba ne go feta go dira ka Modimo go fetiša ge legotlo le ka rwala dieta tša lehlwa. Ga ba tsebe selo ka Yona! Tšohle tše ba di tsebago. . . A o Mokriste? “Ke nna Mokatoliki.” A o Mokriste? “Ke nna Mobaptist.” A o Mokriste? “Ke nna Mopresbyterian.” A o Mokriste? “Ke nna Mopentecost.” Seo ga se na le selo go dira le Yona.

220 O Mokriste ka baka la gore Modimo, ka mogau wa Gagwe, o go phološitše. Gomme o tseba ka Yona. Gomme se sengwe se fetotše bophelo bja gago, gore o phele go fapana. Gomme o motho yo moswa le sebopiwa ka go Kriste Jesu. Therešo.

221 Eupša a le bona fao peu ya serpente e tšwago? Na peu ya serpente e be e le eng? Bootswa. A le a latela? Bootswa le Efa. Na go diregile eng go seo? Ke eng se se tlišitšego seo pele? Na ke eng bošegong bjo?

222 Lebelelang morago ka kua, mengwaga e se mekae ya go feta, ge pina ya mathomo e tšwela ntle. Lena batho ba kgale, ge go. . . Ba be ba hlahlofa dipina pele ba ka di dumelela go opelwa seyalemoyeng. Gomme ya mathomo ya go tšwela ntle, e be e le, “Di gareng, basetsanyana, di gareng, laetšang matolo a lena a mabotse,” gomme ka moka ka mokgwa woo. “Segang tate le mma, gomme ba feng ka moka ‘ha-ha-ha!’” Yeo ke ya mathomo yeo ba go e lese ya phuntshoga go feta. Le nagana gore mothaka yoo o kae bošegong bjo yo a go ngwala pina yeo? O hlokofetše.

223 Le nagana eng ka Clara Bow, yo a tšwelego pele gomme a re, *Metono Ye Kotse*; le moponoki wa go hlohla maikutlo yo a rometšego disoulo tše ntšhi heleng? Le nagana gore o kae bošegong bjo? O hlokofetše nako ye telele. O mo kae, le mmele woo wa gagwe? O robetše ka kua, o boletše leroleng, diboko le tšhwele di jele go o kgabola. Gomme soulo ya gagwe e robetše ka kua pele ga Modimo.

224 O kae monna yo a tšerego mosadi yola gomme a ba direla dikobo tša kgale tša go lebelelega-ditšhila tšeo ba di aparago, a ba kgoromeletša ntle ka moka ka tsela e tee goba ye nngwe, gomme di sa ba lekane? A re, “Ba di direla eng? Ke ka lebaka la eng le apara mohuta woo wa dilo?” Ka baka la gore ba nyaka gore monna a le lebelele, gomme ga go na le tsela ye nngwe ya go e netefatša.

225 Gomme a le a tseba gore ge le dira seo, gomme modiradibe wa kgale a le lebelele, le a tseba gore go diregile eng? Go sa Kahlolo Set. . . Le re, “Ngwanešu Branham, ke no ba yo a botegilego go monna waka ka mo ke kgonago.” O tla balelwa molato wa go dira bootswa. Jesu o rile, “Mang le mang yo a lebelelago mosadi a mo kganyoga o šetše a dirile bootswa le yena ka pelong ya gagwe.” Ge monna yoo a swanetše go

arabela go direng bootswa, ke mang yo a yago go ba le yena a hlotšego seo? Tsela yeo o aperego ka bowena le go itšweleletša ka bowena.

²²⁶ Bjale, ga ke re gore o swanetše go apara bjalo ka selo se sengwe go tšwa ka lepokising la kgale. Eupša, o ka kgona go lebelelega gabotsana bjalo ka mohumagadi.

²²⁷ Gomme wa tšwela ka ntle mo gomme o apotše, mafonokana a makopana a mannyane ao a gago, gomme o tlemile ripone ye nnyane go a dikologa ka tsela yeo; gomme ngwana wa gago a na le mahlo a go swana le therei ya sekerete, o na le sekerete ka molomong wa gago, o sepela go theoga seterata. Ga o dire seo ntle le morero wo mobotse. O ka no ba o se na le molato ntlheng yeo, eupša diabololo o go šomiša go ba sedirišwa go no swana le ge a dirile Efa.

²²⁸ Ke ka baka la eng e le setšhaba sa mosadi? Ka baka la gore se hlalela thwi godimo go ya go kereke ya leina ya Bokatoliki. Ke yona eng lehono? O ka se tsoge wa ba kwa ba bolela Jesu. “Dumela Maria! Maria, mmago Modimo! Mokgethwa Cecilia!” Ka moka mehuta ya bakgethwa, bakgethwa bao ba hlokošetšego. Fa e sego kgale go fetile, tlase ka . . .

²²⁹ Ke be ke le tlase ka Mexico, ngwaga wa go feta. Fa go tla mosadi wa modiidi, a goga. Matolo a gagwe, ka moka a gogegile ka mokgwa woo, gomme a utagetše; a lla, gomme a swere diatla tša gagwe. Gomme tatagwe a sepela go bapela, a rwele bana ba babedi ba bannyane, bona ba lla; mmabo a tlaišega bjalo; ka baka la gore yo mongwe mosadi, yo ba mmitšago mokgethwa, a hlokošetše. Ba be ba na le sehlwaseeme sa gagwe tletlolo kua godimo ga thaba. Moratiwa o mmolaile. Gomme ka pela ge a fetša go bolawa ka mokgwa wo, ka nnete, ke mokgethwa; o be a le Mokatoliki. Ka fao nako yeo o be a eya, go dira tshokologo; gomme o be a swanelwa go gogwa dimaele tše pedi, godimo ga maswika khophale, go dira tshokologo.

²³⁰ Ngwanešu, ge go na le selo se setee seo ke swanelago go se dira, Jesu Kriste o hwetše lefeela. Mogau, ke phološitšwe; gomme e sego ka—ka bonna, eupša ka thato ya Modimo, le ka go loka ga Modimo.

²³¹ Bona babegi ba ile ba mpotšiša, ba re, “Mna. Branham . . .” Yo—yo monnyane, wa go hlokofera ngwana o tlišitšwe bophelong, gomme dilo di se kae fao. Dikete tše masometharo tša Makatoliki . . . Aowa, ke kgopela tshwarelo. E be e le dikete tše masomepedi. Dikete tše masometharo e be e le ka Afrika. Dikete tše masomepedi tša Makatoliki ba amogetše Kriste bjalo ka Mophološi wa sebele, ka nako e tee, ge seo se direga, ke eme ka Mexico City. Gomme baprista bao, ga se ba ke ba kgone go balela selo; ba bantšhi kudu, ba thoma dikhuduego. Ba bile le ba bantšhi ka

lehlakoring. Ka fao o re, “Mna. Branham, a o dumela gore bakgethwa ba rena ba ka kgona go dira selo se se swanago le se o se dirago?”

²³² Ka go tseba thuto ya bona, ka re, “Therešo, ge ba phela.” Le a bona? Ka fao, o ka se kgone go ba mokgethwa wa Katoliki go fihla ge o hwile, le a tseba.

Ka fao a re, “Oo, o ka se kgone go ba mokgethwa go fihla ge o e hwa.”

²³³ Ka re, “Ke kae mo o balago seo? Paulo o rile, ‘Go bakgethwa ba ba lego Efeso,’ le bona ba ba biditšwego ke Modimo. ‘Go bakgethwa ba ba lego Efeso,’ o be a bala lengwalo la gagwe; gomme bakgethwa ba mafelong a mangwe, ka Galatia, le—le ‘bakgethwa ka Roma,’ le go ya pele. *Bakgethwa*, ‘bao ba hlwekišitšwego.’ Go reng ka seo?”

²³⁴ A re, “Therešo, bjale, ga ra swanela go phegiša Beibele. Ka baka la gore, ke rena kereke, le seo kereke e se boelago. Ga re tshwenyega gore Beibele e reng. Ke se kereke e se boelago.” A re, “Na kgopolo ya gago ke eng gona ka kereke ya Katoliki?”

²³⁵ Ka re, “Ke duma gore nka be o se wa mpotšiša seo. Go le bjalo o mpotšišitše, gomme ke ya go botša Nnete.”

A re, “Go lokile, ke nyaka o mpotše Nnete.”

Ka re, “Seemo sa godimodimo sa sememoya ke se tsebago.”

A re, “Na o hwetša seo bjang?”

²³⁶ Ka re, “Se sengwe le se sengwe seo se dirago poelanyo le bahu ke sa memoya.” Ka re, “Ge mokgethwa yoo a hwilego a fetola, gona o ka heleng. Ka baka la gore, bao ba kgabotšego tsela, yaka—yaka Beibele e boletše a ka se kgone go boa morago.” Seo ke therešo. Gomme ka re, “Ge e le, ge e ba e be e le mokgethwa; ke diabololo o bolela bjalo ka mokgethwa, gomme ga se mokgethwa, ka morago ga tšohle.”

²³⁷ Gomme a re, “Go lokile, bjale, motsotso feela.” A re, “O dira poelanyo le bahu, le wena.”

Ka re, “Kae?”

A re, “Jesu Kriste o hwile.”

²³⁸ Ka re, “Eupša O tsogile gape. Ga se a hwa. Eupša O a phela, go dira poelanyo, gomme ke mmoelanyi a nnoši magareng ga Modimo le batho.”

²³⁹ “Ke Nna yo a bego a hwile, gomme ke phela gape, gomme ke phela go ya gosafelego. Ke swere dinotlelo tša lehu le hele.” “Mang kapa mang a nyakago, a atle gomme a nwe mahala go tšwa go meetse a Bophelo.” Nna! Yoo ke Modimo wa rena. Yoo ke Modimo wa rena.

²⁴⁰ Gomme peu ya toko e kgauswi le go kitimela ntle. Bolelang le batho ka dilo tše. Bolelang le batho ka go boela morago go

tsela ya Beibele. Bolelang le batho ka mehlolo. Bolelang le batho ka seo. Ya bona “kereke ga e E dumele,” ka fao ke bana ba dihlabana, go Modimo. Beibele e rile ge re sa kgone go rwala ditlailašego, le diteko, dikwero, gomme ra bitšwa “bapshikologi bakgethwa” le go ya pela, ka mokgwa woo; ge le ka se kgone go e emela, le bana ba dihlabana, gomme e sego bana ba Modimo. Beibele e boletše bjalo.

²⁴¹ Mpitše “mopshikologi-mokgethwa,” ge o nyaka. Mpitše se sengwe le se sengwe o nyakago. Ge feela pelo yaka e lokile le Modimo, gomme maitemogelo a ka a sepelelana le Beibele ya Modimo, ke sepelela thwi ka lehlakoring le le swanago. Eye, mohlomphegi. Seo ke se re se dumelago. Yeo ke Kereke ya Modimo yo a phelago, yeo e sa tlego ka thutabomodimo. Ga etle ka ya go dirwa ke-monna, kgopolo ya bohlale. E tla ka ya go felelamoka Therešo ya go utollwa gore Jesu Kriste ke Morwa wa Modimo.

²⁴² Ge nka be ke be ke no ba le kgopolo ya bohlale, ka baka la gore kereke ya Baptist goba kereke ya Methodist e nthutile gore dilo tše *bjalo-le-bjalo*; ge ke ekwa Beibele ye, ge Beibele. . . Ge ke be ke kolobeditšwe leineng la “Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa,” gomme ke badile Beibele ye, gomme moreri a mpoditše gore go be go se le yo motee ka Beibeleng a kilego a kolobetšwa eupša ge e se Leineng la Jesu Kriste, gomme ke e badile gomme ke bone gore e be e le Nnete, ke ile ka thula meetse feela ka lebelo ka fao ke bego ke kgona. Eye, mohlomphegi.

²⁴³ Ge yo mongwe a mpoditše gore—gore Jesu Kriste e be e le mofodiši yo mogolo; gomme kereke yaka e mpoditše, “Matšatši a mehlolo a be a fetile,” gomme ke nyaka phodišo; ke be ke tla kitima ka lebelo ka fao ke bego nka kgona, go ya aletareng yela, go hwetša phodišo. Ka nnete ke be nka.

²⁴⁴ Ge ke be ke le moreri, gomme ke na le wa—wa mosadi moreri ka phuluphithing yaka, gomme ke badile ka Beibeleng yela gomme ke bone gore mosadi ga a swanela go rera, ke be ke tla mo tšeela ntle go tloga fao, ge e tšea go phasolwa go tšwa legetleng laka.

²⁴⁵ Gomme elelwang, ke dutše thwi morago fao Kgaetšedi Wright a lego, bošegong bjo bongwe, gore mosadi o be a eya go ntahelela ka ntle ga lemati ka ge ke dirile se sengwe sa go swana le seo. Eye, mohlomphegi. Ka re, “Ga o ye go tla ka kerekeng yaka ka ya gago ya kgale. . .” Ge ba be ba tlwaetše go apara, goba go ripa diroko tša bona tsela tlase ka mokgwa wo, gomme selo sa go lebelelega-gampe, gomme e ka ba seripa sa mmele wa bona se be se pealatšwa. Ka re, “Ge ba ka be ba tla ka kerekeng yaka, ka nnete ke tla ba bea ka ntle.” Gomme ye nnyane ya kgale pedipekwana tlase mo, o hwile ga se kgale ka morago ga fao; gomme o ile a mpitša, a ehwa. E be e le mosetsana wa Katoliki, a sepelela godimo kua gomme a

dula fase le seo ka mogkwa woo. Ka lebelela morago gomme ka mo hlola, a dutše godimo mo, gomme ba be ba opela. Ka apola jase ya ka, ka sepelela morago kua, ka e bea godimo go dikologoa magetla a gagwe. Ka re, “Mohumagadi, ge e be o ya go nthetša ke rera, a ka kgopelo o ka apara jase ye ge o sa le ka kerekeng ya Modimo.” Le a bona? Nnete.

246 A tabogela ka ntle ga fao, a petlile yona melongwana ye mennyane godimo. A ya ka ntle ga moago. A re, “Ge a na le bodumedi, ke be nka se dumelele kgomo yaka go ba le mohuta woo wa bodumedi.”

Ka re, “Ga ke tshwenyega, a ka seke a ba le bjona.”

247 Ka gona ra ba le tente, ba mpitša ge a be a ehwa. O bile le tlhaselo ya pelo, gomme o be a ehwa. Monna wa gagwe a tla. A, “Kgona, etla ka pela!” Gomme ke be ke le thwi ka kopanong. Yo mogolo, yo motelele mošimane, a eme mojako, a ntetetše. Gomme ka kitima ka mo . . .

248 Ka tsena ka koloing yaka gomme ka kitimela ntle kua. Ge ke eya godimo, ka kopana le mooki yola wa kgale ntle kua, yo a dulago tlase ka Howard Park, nako yeo. A re, “Moruti, ga go bohlokwa bja go tla.” E bile mengwaga ye masomepedi ya go feta, mohlomongwe bokaone gannyane. A re, “O hwile.” A re, “O hwile metsotso ye e ka bago ye merago.” A re, “O goeditše kudu ka fao a bego a kgona, wena.” A re, “Ke na le molaetša wa gago.”

Ka re, “Eng?”

249 A re, “Botša moreri yola, yola ke boletšego sela ka yena, ‘Ka kgopelo ntshwarele.’”

250 Ke ile ka ya tlase kua go mo lebelela. Mosadi yo mobotse; gomme o tlaišegile ga kudu. O be a na dipatswana go putla nko ya gagwe; mosadi yo mobotsana. Gomme dipatswana, di be di bonagala o ka re, di emetše ntle. Gomme mahlo a gagwe a be a kgorometšegile go felela go tšwela ka ntle ga meletiana, gomme tsela gare a retologetše morago. Nnete, mala a gagwe le dipshio di be di šuthile, gomme muši o tšwela gohle godimo ga mpete, ka tsela yeo.

251 Gomme monna wa gagwe a ntebelela, a re, “Ngwanešu Branham, bolela thapelo, ka baka la gore o be a nyaka go go bona.”

Ka re, “Thapelelo ya gagwe bjale e ka seke ya dira botse.”

252 “Tsela ye mohlare o sekamilego, ke tsela yeo o wago.” Le a bona? “Le seke la forwa; Modimo ga a kwerwe. Seo monna a se bjalago, sona seo o tla se buna.”

253 A le e bona fao e lego? Bjale go diregile eng? Lebelelang mosadi yo a bego a ka dira seo. Lebelelang basadi ba ba phetšego morago ka kua, mosetsana wa manka, morwediagwe e be e le eng? Lefofa. Morwedi wa lefofa ke eng? Moswa wa morethetho dikologa. Na morwedi wa gagwe e ya go ba eng? Uh! Ke eng seo?

Le bona peu ya toko?

²⁵⁴ Itebeleleng lena Mabaptist. Eyang morago lebakana le lennyane la go feta. Eyang morago go John Smith, mothomi wa lena, lena Mabaptist. Ge, a be a rapelela makgopo a batho, go fihla, o be a lla gomme a rapelela batho go fihla mahlo a gagwe a ruruga le go tswallega, gomme mosadi wa gagwe a be a mo leše mo tafoleng, difihlolo tša gagwe.

²⁵⁵ Gomme lena Mamethodist go dikologa mo, ka dibenyane ka nkong tša lena le godimo ga ditsebe tša lena, le lebelelega bjalo ka disalanathoko tša diabololo; gomme le ya ntle, le apere dišothi, le dilo tša go swana le tšeo! Ge, John Smith wa go tšofala, yo mongwe wa bagolo ba kereke ya Methodist, pele a ehwa a le masomeseswi-hlano a mengwaga ka bokgale, o rerile thero ye kopana mengwaga ye mene... diiri tše nne. Ba be ba swanelwa ke go mo kuka gomme ba mme ka phuluphithing. Gomme a šia mantšu a gagwe a mafelelo. O rile, “Ke tšhošitšwe ke tiro ya kereke ya Methodist.” A re, “Le barvedi ba kereke ya Methodist ba rwela dipalamonwana tša gauta godimo ga menwana ya bona.” O be a ka reng bjale, ka dišothi godimo, ba opela ka khwaereng?

²⁵⁶ Le kitimile gabotse. Go diregile eng? Le dira bjalo ka mmago lena. Therešo tlwa ke yona.

²⁵⁷ Ke ka lebaka le re sa nyakego ye nngwe ya dikereke tše tša maina go akalala go dikologa ye, goba go kgomaretšwa godimo mo, “Re Mamethodist. Re Mabaptist.” Re no ba ba Kriste. E tlogeleng ka tsela yeo, lokologang.

²⁵⁸ Bjale, le bona peu ya serpente? Na mosadi yo mobjalo o rwaletše eng ntle? Seo se tla dira eng? Eng? Ba tšwela pele, ba etla pele fase. Ba kgoromeleditše Mabaptist morago, ba kgoromeleditše Mamethodist morago, ba kgoromeleditše Mapresbyterian morago. Ba dirile eng? Ka moka ɓa ile morago, go swana le mmago bona, seotswa sa kgale. Šibale ka moka ba, dira bootswa bjo bo swanago. “Go lokile, ga e dire phapano ye e itšego. Ba inetšwe. Ba fafaditšwe. Ba, ba tlile, ba dira boipolelo. Ba tšere kgwedi tša bona tše tshela go iletša; ga se ba ke ba enwa kudu lebakeng la nako yeo, go ya pele. Ba dirile maloko a go loka. Ba leba gabotse godimo ga...” Oo, nna! Seo ga se na le selo go dira ka dienywa tša Moya.

²⁵⁹ Dienywa tša Moya ke “tumelo,” go dumela Jesu Kriste wa go swana maabane, lehono, le ka gosafelego; “lerato” go baena; “thabo, khutšo, goba pelo-telele, go loka, bonolo, kgotlelelo, boleta, boitshwaro.” Tšeo ke dilo, dienywa tša Moya.

²⁶⁰ Gomme re tšea monna, “Go lokile, o—o phela bophelo bja go loka mo go agišaneng.” Ka fao Esau o dirile.

261 Esau ga se a ke a kwiša motho bohloko, eupša Esau e be e le wa diabolo; eupša Jakobo, go tšwa popelong ye e swanago, e be e le wa Modimo. Peu ya diabolo; Peu ya mosadi, Peu ya Modimo e tlile go kgabola.

262 Bjale, le bona, ka moka e ile tlase go se, go seo se šetšego lefaseng lehono? Ke ya go bolela se ka kgalefo ruri, le go gapela se fase, ka gona re tla thoma tsošetšo ka morago ga se, ka kopanong ye e latelago. E ile sebopegong. Gomme, ka kgopelo, ga ke bolele se go nyefola. Ga ke bolele se go ba bonnyane. E fihlile lefelong, go se segolo, sehlopha sa bodumedi sa ba ka ntle ga molao, ba dihlabana. Fao go tshwao yaka ya mafelelo. Seo ke tlwa seo e tlilego go sona. Le tseba seo go ba nnete. E tlile lefelong go fihla e le go tšoena-kereke le maloko-a kereke, “Ba na le sebopego sa bomodimo, ba gana Maatla a bjona,” go fihla e etla go sehlopha sa bodumedi, sa bana ba dihlabana. Ke tlwa se e lego sona.

263 Ke eng se se latelago sa go šala? Go na le rokete e kadietše ka kua, tše malwa tša tšona, pomo ya khapaletse le se sengwe le se sengwe gape. Di nno letela iri yeo gore e fihle. Gomme go tla ba tshenyego ka mollo, go swana le ge e bile ka meetse.

264 Gomme, bagwera, eng kapa eng ye o e dirago, ge o le Mokriste gomme o na le Modimo ka pelong ya gago, gomme o a tseba gore o fetile lehu go ya Bophelong, o swanetše go ba motho yo a thabilego kudukudu lefaseng ka moka. Ge Moya wo Mokgethwa ka go wena . . .

265 Ge, Beibele e re, “Jesu Kriste o a swana maabane, lehono, le ka gosafelego.”

266 Dikereke tša maina di re, “Eupša re a dumela gore mehlolo e fetile.”

267 Moya wo Mokgethwa o re, “Amene. Jesu Kriste o a swana maabane, le ka gosafelego. Ka fao a go be bjalo.”

268 Ge Beibele e rile, “Sokologong, gomme le kolobetšwe yo mongwe le yo mongwe wa lena ka Leineng la Jesu Kriste tebalelong ya dibe, le tla amogela Moya wo Mokgethwa. Ka gore tshephišo ke ya lena, le bana ba lena, go Bantle, ka moka bao ba lego kgole, ba bantšhi bao Morena Modimo wa rena—ba bantšhi bao Morena Modimo wa rena a tlogo go ba bitša.” Le a bona? (E sego, “ba bantšhi bao Methodist e tlogo go ba bitša, pitšo ya Mabaptist.”) Eupša, “Ba bantšhi bao Morena Modimo wa rena a tlogo go ba bitša, ba tla amogela Moya wo Mokgethwa wo, gomme ba kolobetšwa ka Leineng la Jesu Kriste.” Ke seo Beibele e se boletšego.

Ge seo se go itia, o re, “Amene.”

Kereke e rile, “Oo, ga se dire phapano ye e itšego.”

269 Eupša Moya wo Mokgethwa wo ka go lena, o re, “amene” go Lentšu la Gagwe. “Motho a ka se phele ka bogobe feela, eupša ka Lentšu le le tšwago molomong wa Modimo.” Ke lena bao.

270 Ke nyaka le ntaetša Lengwalo le tee moo le kilego la re apola e thomile selo se se yago pele bjale. Ke nyaka le ntaetša gore ba jele diapola. Ke le laeditše seo mo Kaine a bego a nagana selo se se swanago, gomme le fao peu ya gagwe e sa naganago selo se se swanago.

271 Eupša kutollo ya semoya ya Modimo e a netefatša, ka Beibele, gore e be e le thobalano magareng ga monna le mosadi, ntle ga molao. Fao ke mo ditsitširipa tša lena di tšwago gona. Ke moo sebe se tšwago gona. Ke fao manyofonyofo a lena a tšwago gona. Ke fao e tlogo fase.

272 Bjale elanghloko ka go ka moka tše—tše, lebelelang, se—se serpente e be e le botse go menagane. Peu ya yona ka mehla e botse go menagane. Gomme ke nyaka go namela godimo ga phuluphithi ye gomme ke tope makrofone ka seatleng saka, [Ngwanešu Branham o šuthiša makrofone—Mor.], gomme ke tseme maoto a ka godimo ga phuluphithi, gomme ke bolele se. Gomme, lehono, ba kae bahlalefi ba lena? Modiša wa lena yo a ilego tlase gomme a hwetša tsebo ye bohlafe ye ntšhi, gomme a emela godimo; ke modiša wa dikereke tše kgolokgolo yeo e lego gona ka nageng, le go ya pele ka mokgwa woo. Na peu ya serpente e emela eng? Ka mafelong a makaone a bohlafe ka mokgwa wo; ba bakaone, baithuti ba go hlalefa. Fao ke fao a lego gona. Fao ke mo a robalago.

273 “E sego ka maatla, e sego ka dira, eupša ka Moya Waka, go rialo Morena.” Le a bona? Fao ke mo le . . .

274 Ka gona o tšea ngwanešu yo monnyane a eme tlase khoneng, a lla mahlo a gagwe ntle, gomme mohlomong a eme tlase kua a itia katara ya kgale, a re, “Ngwanešu, e tla, hwetša Morena!”

275 Modiša o sepela go feta, a re, “Huh! Nka se be le phuthego ya ka . . . Ka baka la eng, nka seke ka amana, nka se dumelele yaka . . . nka seke ka dumelela Liddy le Johnny le bona go mpona tikologong ya lefelo le le bjalo ka leo.” Tšwela pele, peu ya diabololo, o lebile go lefelo la gago la ka Gosafelego, go le bjalo. Seo ke therešo. Nka be ke ile ka kgona go bolela lentšu le lengwe fao, gomme ka re, “bana ba dihlaba,” gomme fao e noba ka fao e lego gona. Ka fao, le a bona, le . . .

276 “Ga go monna yo a ka tlogo go Nna ntle le ge Tate Waka a mo goga. Gomme bohle ba ba tlogo go Nna, Ke tla ba tsoša ka letšatši la mafelelo. Ga go selo se se yago go lahlego. Ke se swere. Ke tla se lota. Ga go monna yo a ka kgonago go se dira, ntle le Se.”

277 Ka moka di robetše ka go Yena. Le ka seke la kgona gore, “Ke dirile selo setee.” Ke mogau wa Modimo wo o se dirago ka

moka. Ka fao, ga go selo se ke se dirilego. Ga se ka ke ka ba le setee go se dira; ga se wake, le gatee. Ga se wake wa swanela selo setee. Modimo o dirile karolwane ye nngwe le ye nngwe ya yona. Ga se wake wa koba monwana wa gago karolo e tee ya wona. Ga se wa ke wa re, “Go lokile, ke tšwa ka lapeng la go loka. Ke dirile *se*.” Seo ga se na le selo se tee go dira ka sona. Modimo ke Yena Yo a se dirilego; kgaogelo ya Modimo.

²⁷⁸ Ke a itshola bjale, ga se tlwa iri ya lesometee, eupša ke ya go tswalela, le ge go le bjalo. Le a bona?

²⁷⁹ Ke ba bakae ba ba kwišišago gore Beibele e bolela ka dilo tše go ba Therešo; batho ba Tabarenekele ya Branham, gagolo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Bjale, seo e no ba e kaba tee lesometsheleng ya seo re se rutago le go se dumela. Eupša, elelwang, go lena baemakgauswi, nka no bolela se, lena batho bao ba sa tlego mo bjalo ka maloko. Tsela yeo re dumelago se, gore *Ye* ke Beibele, gomme Beibele ke Therešo ya Modimo.

²⁸⁰ Gomme re a dumela, gore, ka Tastamenteng ye Taala, bjale, ba be ba na le tsela ya go tseba seo e bego e le therešo le seo e bego e se therešo.

²⁸¹ Bjale, ka moka re a tseba gore ba be ba na le molao wo o ngwadilwego. Ke ba bakae ba ba tsebago seo? Molao, di—di ditaelo di be ile ka gare ga areke, le go ya pele; tšohle gabotse, gomme molao godimo ga ditaelo. O re, “O seke wa dira bootswa. Mang kapa mang yo a dirago bootswa o kgatlwa ka maswika.” Le a bona? E be e le—e le taelo, le molao godimo ga taelo. Bjale, areka e be e dutše ka tsela *ye*; ditaelo di be di le fase ka fao, gomme melao ya ditaelo e be e le ka dipotleng ka lehlakoring la areka. Ge monna a etla fase mo, a dirile bootswa; fihla fase mo gomme o hwetše seo molao o se boletšego, “mo kगतलeng ka maswika.” Ba be ba mo tšeela thwi ka ntle gomme ba mo kगतलa ka maswika. Ke seo molao o bego o le sona godimo ga taelo.

²⁸² Bjale ba be ba na le ditsela tše pedi gape tša go tseba. Ka mehla go na le tše tharo, bjalo ka bo hlatse. Ba be ba na le tsela ye nngwe gape ya go tseba, gomme e be e ka ba na moporofeta goba molori. Ke ba bakae ba tsebago seo? “Ge go na le yo motee magareng ga lena yo e lego wa semoya, goba moporofeta, Nna Morena ka tla itira ka Bonna go tsebja go yena ka ditoro, gomme ka bolela go yena ka diponong.” Seo ke therešo. Bjale, o be a le moporofiti.

²⁸³ Bjale, ge monna a etla go rarela, a re, “Oo, Haleluya, ke nabjo! Ke a porofeta bjale ka Leina la Morena. Ke na le kutollo.” Ba be ba sa lese seo se eya ka mokgwa woo, go swana le ka moo lena batho le dirago. Ba be ba hlahlofa seo ka Modimo, pele.

²⁸⁴ Bjale, godimo ga poriana ya Arone ba be ba na le seo ba bego ba se bitša Yurimi Thamimi. Ke ba bakae ba ba ilego ba

kwa lentšú leo? E be e le eng? E be e le maswika a lesomepedi, tsela ka lehlakoring le lengwe le le lengwe, a baphatriaka ba lesomepedi; jasepere, Juda, le go ya pele, gomme godimo go theoga, maswika a lesomepedi. Gomme ka gona ba be ba tšea moporofeta yo, goba molori, gomme ba be ba lekeletša pariana ye godimo, gomme ba mo emiša fao. Gomme ba be ba re, “Bjale porofeta gomme o re botše seporofeta sa gago.”

“Morena o boletše go nna gomme o boletše tše di itšego—di itšego dilo.”

²⁸⁵ Go sa kgathalege gore se bonagala therešo bjang, se ka no kwagala bjalo ka ge se ka no ba therešo ye e phethagetšego; eupša ge tšona dietša di sa tle mmogo gomme tša dira mmala wa molalatladi go kgabola fao, Yurimi Thamimi, tšona dietša di kgobokane mmogo, mošomo wa ka godimo ga tlhago, o hlatsela. Bonang, Modimo ka mehla o hlatsela Lentšú la Gagwe. Le a bona? Gomme dietša tšeo tša ka godimo ga tlhago ga se tša ke tša ponyaponya godimo fao, ka gona ga ke kgathale gore se bonagala e le therešo bjang, se be se fošagetše.

²⁸⁶ Ge molori a rile, “Ke lorile toro, gomme toro ye e boletše, gore, ‘Israele e swanetše go sepela gomme e ye lefelong le le itšego, ka baka la gore Basiria ba ya go tla ka lehlakoring *le* gomme ba e hlasele.’” Ba be ba tšeela molori yoo tlase kua; a bolele toro ya gagwe. Ge tšona dietša di sa panyapanye go kgabola fao, o be a le phošong, go sa kgathalege gore bjang. . . Ge Basiria ba be ba šetše ba dutše ka ntweng ka kua, o be a le phošong. Aowa, mohlomphegi. Ba, ntshe ka go felela, e swanetše go hlatselwa ke Yurimi Thamimi.

²⁸⁷ Bjale yo mongwe le yo mongwe o a tseba gore boprsta bja kgale bo be bo ile, go se hlwe go dirwa ka bjona, gomme Yurimi Thamini e ile le bjona. Re tseba seo, a ga re? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

²⁸⁸ Gomme boprsta bjo boswa bo be bo etla ka gare. Eng? Na re na le Yurimi Thamimi lehono? Eye, mohlomphegi. Lentšú la Modimo! Eye, mohlomphegi. *Le* ke yona. Ge monna mang kapa mang a na le kutollo ya mohuta ofe kapa ofe, goba a bolela eng kapa eng, goba thuto e fe kapa e fe yeo e sa yego le go sep- . . . le go sepelelana le Beibele ye, go kgabola Lengwalo lohle, o ka phošong. Ga ke kgathale gore o ka kerekeng efe ya leina, ke wa go loka ga kaakang, ke yo mokaone ga kaakang, o rutegile ga kaakang; o ka phošong.

²⁸⁹ Gomme ge monna mang kapa mang a le botša dilo tše, tšeo re di rutilego mo ka kerekeng bjale, gomme a le botša, gore, “Ge le fafaditšwe, seo se lokile,” o le boditše maaka. Seo se ka se bonege godimo ga Yurimi Thamimi. Ge a le botša, gore, “Go golobella ka moka go lokile,” o le boditše maaka. O a le botša, “Go kolobetšwa ka leina la ‘Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa,’ ka moka go lokile,” o le boditše maaka. Ge a le botša, “Matšatši

a mehlolo a fetile,” o le boditše maaka. Ge a le botša, “Go lokile go basadi go rera,” o le boditše maaka. Ge a le boditše, “Go lokile go lena go ya pele go kgomarela kereke ya lena ya leina,” o le boditše maaka. Se ka se bonege godimo ga Yurimi Thamimi. Gomme ditoseine tša dilo tšeo di tšwelago ka ntle, ka go wola “MME SEOTSWA,” gomme di etla fase fao, gomme ke ka lebaka leo re dulago kgole go tlogo go kereke ya leina.

²⁹⁰ Re rata baena ba rena le dikgaetšedi ntle ka dikerekeng tšeo tša maina. Eupša ga le ye, gomme la re, “Ke nna Momethodist,” gomme ya go dira Mokriste, go nna. O Mokriste ka baka la gore o tswetšwe ke Moya wo Modimo. Ga wa swanela go ba Momethodist goba Mobaptist. Ga wa swanela go ba wa e tee ya tšona. O swanelwa ke go no tswalwa ka Moya wo Modimo. A le a o dumela? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

²⁹¹ Godimo ga metheo ye, ge mang kapa mang a le fa gomme a nyaka go dirišana gomme a tle ka kopanelong ya tirelo ye, gomme a nyaka go—a nyaka go karabetšwa, go kolobetšwa Leineng la Jesu Kriste, mogobe šo. Ba ya go kolobetša, feela motsotsong.

²⁹² Ge go ka ba mang, kapa mang, ba bantšhi mo yo mongwe le yo mongwe yo a nyakago go tla, ka e fe kapa e fe tsela? Re mo. Seo ke therešo.

²⁹³ Bjale, ga re—ga re na le boleloko bjo bo itšego; o no tla mo kerekeng ye. Re a dumela gore Kriste o ka kerekeng ya Methodist, kerekeng ya Baptist, kerekeng ya Presbyterian. O na le maloko ka go ye nngwe le ye nngwe ya tšona. Gomme se se hlaelago, lehono; ke seporofeto sa maaka se tliša dilo tšeo ka ntle, thuto ya dikereke tšeo, yeo e lego kgahlanong le Beibele ka go felela.

²⁹⁴ Bjale, ge yo mongwe a dirile Seo go ba pepeneneng go nna, ke be gabotse ke tla itšeela ka bonna. . . ke a dumela go na le wo o lekanego Moya wo Modimo ka go nna, go puruputša yela Beibele ntle gomme ka tla ka e dira therešo. Ge ke nno sepelela godimo gomme ka šišinya diatla le moreri, gomme ka bea leina laka godimo ga puku, gomme ke sa na le lehloyo le bohlwele ka pelong yaka, gomme ke sa na le kganyogo le kgogakgogano, gomme ke sa dumele Jesu Kriste go ba mofodiši yo mogolo, le go ya pele ka moggwa woo, ke tla ya ke lokiše le Modimo, thwi ka pejana. Ka nnete ke a dumela ke tla dira. Ke—ke tla ba le go tshephega ka yona. Ke tla ya ke loke le Modimo. Ge ke no itshama godimo ga gore ke be ke le Mobaptist goba Momethodist, ke tla ya tlase gomme ke hwetše Bokriste ka pelong yaka. Ke tla se dira. Eye, mohlomphegi.

²⁹⁵ Bjale elelwang tsošetšo ye e tlogo, yeo a tla thomago, Morena ge a rata, Laboraro le le tlogo bošego. E godimo ga metheo ye.

²⁹⁶ Theeletšang, bagwera, go na le wa nnete gomme wa go phela Modimo. Seo ke therešo. Jesu Kriste ke Morwa wa Modimo. Moya wo Mokgethwa o ka Kerekeng lehono.

297 Bjale, ge feela ke be nka ba le yo mongwe go mpotša seo, ke be nka ba le tokelo ya go se kamaka. Eupša, theeletšang. Letsatši le lengwe ka kua, bjalo ka mošimane yo monnyane, ke be ke eme ka fase ga mohlare; ka Mmona. Ka Mo kwa. O ile a mpotša, a re, “Ipoloke kgole go tloga go basadi ba go tšhilafala. Ipoloke kgole go tloga go disekerete. Ipoloke kgole go tloga go roganeng, go nweng, le ka moka dilo tše. Ke na le mošomo wo o swanetšego go o dira ge o e ba yo mogolo.” Ke a tseba gore Ke wa mmakgonthe, wa go phela Modimo yo a sepelago le Lentšu la Gagwe.

298 Ge ke e ba yo mogolo gannyane, ka fao A kopanago le nna, ka fao A boletšego le nna! Ka fao ka go Mmona ka kua, bjalo ka sethokgwa se se swago, gomme Mollo woo o sepela go rarela ka kua! Ka fao ka go Mmona a bolela gomme a botša feela tlwa seo se bego se tla direga; gomme, nako ye nngwe le ye nngwe, se itia ka go phethagala feela ka fao se kgone go ba, go phethagala ka tsela yeo.

299 Yo a swanago yo Motee yo a bolelago dilo tšeo tša go phethagala ka mokgwa woo, ke yo a swanago yo Motee Yoo a nkhebeditšego go ruta Beibele ye feela ka tsela yeo ke E rutago. Seo ke therešo. Ka fao, E tšwa go Modimo. Go nna, ke Modimo Ramaatlaohle, gomme O a swana maabane, lehono, le ka gosafelego.

300 Jesu o rile, “Ke tšwa go Tate, gomme Ke ya go Tate.” Ge A be a etla . . .

301 Ge A be a le Modimo ka lešokeng, O be a le Seetša se se tukago. Gomme ke ba bakae ba ba tsebago seo? [Phuthego e re, “Amenе.”—Mor.] O be a le Seetša se se tukago, Pilara ya Mollo.

302 Gomme O tlile fa godimo ga lefase, gomme A re, “Ke tšwa go Tate, gomme Ke ya . . . Ke tšwa go Modimo, gomme Ke boela morago go Modimo.”

303 Ge A ehwa, a bolokwa, a tsoga gape, gomme Paulo tseleng ya gagwe ya go ya Damaseko o kopane le Yena gape, na O be a le eng? [Yo mongwe o re, “Pilara ya Mollo.”—Mor.] A sa le Pilara ya Mollo. Eye, mohlomphegi.

304 Na O dirile eng ge A be a le mo lefaseng? Na O dirile eng ge A kopana le Paulo? Na O mo romile bjang? O mo rometše go moporofeta yoo a go mmotša gore o swanetše go kolobetšwa bjang, a mmotše gore a dire eng; a bee diatla tša gagwe godimo ga gagwe gomme a mo fodiša, a mmotša gore o bone pono.

305 Yena Jesu yoo a swanago o fa lehono, o dira dilo tše di swanago, gomme e sale ye e swanago Pilara ya Mollo, o ruta dilo tše di swanago, gomme o di hlatsela ka Lentšu la Gagwe, le ka maswao le dimaka. Ke thabile go ba Mokriste, ga ke tsebe gore nka dira eng. Ke thabile gore o Mokriste.

306 Gomme lena, tabarenekele mo, ke le boditše gore re ya go fetola leina la ye. Ga se gwa lokela yona go bitšwa

Tabarenekele ya Branham. Yoo e no ba motho, le a bona. Re ya go fetola leina la yona, re e dire leina le lengwe. Re tla tla go seo, ka morago ga lebakana. Ke no e nyake gore e be ke—ke kereke ya Modimo yo a phelago. Ga ke e nyake go ba Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal. Ke . . .

³⁰⁷ Ka moka batho bao, ke ba rata ka pelo yaka ka moka. Ga ke tsebe gore mang ke mang. Nka se kgone go le botša. Ke no swanelwa ke go rera Lentšu. Ke lahlela lokwa gomme ka le gogela ka gare. Go na le digwegwe, gomme go na le digokgo tša ka meetseng, gomme go na le dinoga, gomme go na le dihlapu, gape. Go tšwa go Modimo go dira sephetho sa seo. Ke no goga lokwa, ke no rera Lentšu gomme ka le gogela ka gare, gomme ka re, “Ašiba, Morena, ka moka go dikologa aletare. O tseba ba Gago Mong; O ba tsebile go tloga motheong. Ga ke tsebe gore mang ke mang. O a tseba, ka fao go tšwa go Wena, Morena. Ke bokaone bjo ke kgonago go bo dira. Ke tla ya godimo mo gomme ke tsome lefelongtsoko gape bjale, gomme ke tliše sehlopha se sengwe ka gare. Ke ka moka se ke kgonago go se dira.” Tšohle di lokile.

Oo, ke kwa ke nyaka go sepelela godimo,
 Ke kwa ke nyaka go sepelela godimo;
 Legae la Legodimo Laka le a phadimo le
 botse,
 Gomme ke kwa ke nyaka go sepelela godimo.

³⁰⁸ Bjale elelwang, yo mongwe le yo mongwe yo a nyakang peelano, e no bitša Mna. Mercier mo: BUTler 2-1519. [Nomoro ya mogala e fetotšwe—Mor.] Re tla thabela go go bona. Ge moratwa wa gago a etla ka gare, o swanetše go hlaganela ka ntle lebakeng la nako ya tšošetšo. . . Bjale ke a sepela, go tloga bošegong bjo, go ya go bonna, gomme go ya matšatši a mabedi bjale, go bonna.

³⁰⁹ Ke no tsena ka fale gomme ka ya go ithuto, ka mokgwa wo, “Morena, O kgauswi le nna. Ke a tseba gore O mo. Gomme Lentšu la Gago le rile O tla batamela kgauswi go bao ba batamelago kgauswi le Wena.” Ke tšwela pele ke rapela gomme ke hlokometše go fihla ke bona Pilara yela ya Mollo e thoma go šutha. Ke a tseba gore e loketše nako yeo. Ka gona ke sepelela ka gare go yela tirelo ya phodišo sefaleng, go rapela, le go dira se nka se kgonago go thuša balwetši le ba ba tlaišegilego.

³¹⁰ Re thabela ka moka mabobo a lena bjale. Gomme ge le etla, etlang le dumela, gomme re letetše go ba le kopano ye kgolo. Ke nyaka go bolela gore . . .

³¹¹ Ngwanešu Jeffries, o gona mo bošegong bjo? Re nyaka go leboga Ngwanešu Jeffries le mošomo wa gagwe. Ke a thank a boetše morago sehlahlakeng, le go ya pele.

³¹² Ke thabile go bona Ngwanešu le Kgaetšedi Wright, gomme le ba bantšhi ba lena batho mo.

313 Gomme ke bone ramolao Robertson mo, nako ya go feta, a etla ka gare nako ya go feta. Ke be ke nyaka go mo kgonyogiša ka wa gagwe—wa gagwe molaetša wo a bilego nao letšatši le lengwe. Ga go motho yo a ilego e be e le mang. Seo e bile dihlong. O bile le molaetša wo mobotse kudu ka seporofeta, se sengwe sa go swana le se ke bego ke se rera bošegong bjo.

314 Gomme, ka fao, ka gona go bile yo mongwe modiredi fa mosong wo, goba bošego bja go feta, Ngwanešu Smith, go tšwa kerekeng ya Methodist. . . goba go tšwa go Church of God, ka fa. Ga ke tsebe ge e ba o fa bošegong bjo, goba aowa. Ge o kile wa ema godimo ka mo phuluphithing ye gomme wa lebelela morago ka tsela yela, go bothata ka mokgwa wo mongwe go bolela; ke mpapatla, le a bona, gomme o ka se kgone go bolela. Ge o le mo, Ngwanešu Smith, re a go leboga.

315 A ga se yo, a dutšego thwi mo, ngwanešu yo monnyane yo go tšwa Georgia, thwi morago mo a dutšego Ngwanešu Collins? [Ngwanešu Neville o re, “Eye.”—Mor.] Ke thabetše go go bona godimo fa gape bošego bjo, ngwanešu.

316 Gomme lena bohle, ka moka ga lena, yo mongwe le yo mongwe o a tseba gore ke wena mang.

317 Ke a dumela yo ke kgaetšedi le ngwanešu fa ba ba ilego gomme ba rapelela mosetsana nakong yela, thwi fa, ngaka o dutše fa ka lehlakoring. Morena a go šegofatše, ngaka.

318 Bjale, ka kgopele le seke la ikwela le fošetšwa ka nna, lena badiredi le baena, ka baka la tsela yeo ka kgatelelo ke gapago se ka thata ka fao ke kgonago. Ye ke tabarenekele ya rena. Ke se re se emelago, gomme re rata go Se bea thwi godimo ga Lentšu leo, gomme re di šišinye ka Lona. Ka gona, ge o ka be wa tšwela ka ntle ga mothalo, re ya go boa morago gomme re re, “O tseba gabotse. A še E godimo ga theipi.” Le a bona? Ke lena bao. “A še E godimo ga theipi.”

319 Re na le tše ntšhi kudu tše di swanetšego go ya ka gona, Leo. Eupša, eupša re. . . Le na le tše ntšhi. Le dule thwi le Seo, gomme re tla tla go Sona ka go felela ka morago ga nako. Go swana le monna o be, a ija legapu, a re, “Le be le le gabotse kudu, eupša le sa le gona go fetiša.” Ka fao re na le Sona ka go fetiša, bjale, se etla.

320 Morena a le šegofatše, gobotse kudu bjale. Ge re. . . Re ya go ba le tirelo ya kolobetšo feela bjale. A ke therešo, Ngwanešu Neville? [Ngwanešu Neville o re, “Ya, ke dumela bjalo.”—Mor.] A go na le yo mongwe fa a tla kolobetšwago feela bjale? Ga re kgathale gore o mang; re—re fa go kolobetša. Emišetšang matsogo a lena godimo, bao ba bego ba tla kolobetšwa. Yo mongwe, ke a dumela e be e le. . . A šo mohumagadi fa. Gomme a go na le yo mongwe gape? Bjale, re na le diaparao fa tša bohle banna le basadi.

³²¹ Bjale, ga re re, “Tlogelang kereke ya Baptist. Tlogelang kereke ya Methodist.” Ga re rialo. Le ya thwi morago go kereke ya goba lena. Eupša ge le se la ke la kolobetšwa go ya ka Lengwalo, ka Leineng la Morena Jesu. . . E sego ka Leineng la “Jesu” feela, bjale. Ka Leineng la “Morena Jesu Kriste,” seo ke Lengwalo. O kolobeditšwe ka go fošagala.

³²² Ga ke nyake bothata ge ke etla nokeng. Ke nyaka se sengwe le se sengwe se e ba pepeneneng ka fao ke tsebago gore bjang, ge ke swere thekethe yela, bona, ka baka la gore ke nyaka go namela ka nako yeo. Ke a le eletša gore le dire ka mo go swanago.

³²³ Eyang morago kerekeng ya gabo lena. Seo se godimo, gare ga gago le Modimo. Seo ke ka moka nka kgonago go go botša.

³²⁴ Eupša ga go le yo motee ka Lengwalong yo a kilego a kolobetšwa ka ye nngwe tsela ntle le Leineng la “Morena Jesu Kriste.” Gomme bao ba bego ba kolobeditšwe, ba ile ba laelwa ke Mokgethwa Paulo, yo a ilego a re, “Ge Morongwa a ka rera ye nngwe gape, a e be morogwa.” A ba laela gore ba tle ba kolobetšwe gape, gape, ka Leineng la “Morena Jesu Kriste.” Seo ke therešo. Gomme a e dira. Gomme se a se dirilego, o re romile go se dira; gomme seo ke se re tlogo go se dira, Modimo ge a rata.

Re dumela go hlapišeng maoto. Re dumela selallong.

³²⁵ Re dumela Gotla ga Kriste la bobedi, ponagalo, mmele wa nama wa Morena; e sego Moya, eupša mmele wa nama wa Morena Jesu a etla gape ka letago.

³²⁶ Re dumela go tso go nama ga bahu, go amogela mmele, e sego wa go tšofala le mašošo ge re eya ka lebitleng; eupša wo moswa, mo go kganyeng ga boswa, go phela go ya go ile.

³²⁷ Re dumela mo go se hweng ga soulo, ka therešo. Re dumela gore go na le sebopego setee feela sa Bophelo bjo Bosafelego, gomme bjoo ke Bophelo bjo o bo hwetšago go tšwa go Kriste Jesu. Seo ke therešo tlwa.

³²⁸ Ka fao, ga re dumele mo go kotlo ya ka Gosafelego. Re dumela mo go mollo wa hele, go swa ga sebabola, eupša ga re dumele gore o swa go ya go ile; ge o dira, o na le Bophelo bjo Bosafelego. Go na le Bophelo bjo Bosafelego bjo botee feela; Bjoo bo tšwa go Modimo. Gomme seo ke therešo. O tla swa, mohlomongwe mengwaga ye milione, mengwaga ye dimilione tše lesome, ga ke tsebe, eupša o ka se kgone go ba le Bophelo bjo Bosafelego. O ka se kgone go swa go ya go ile. . . O ka kgona go swa go ya go ile, eupša e sego ka Gosafelego. Bona, go na le phapano magareng ga ka Gosafelego le go ya go ile. *Go ya go ile* ke go ya go ile le go ya go ile, lekopanyi, le ra “nako ye e itšego.” Eupša, ka Gosafelego, ga o na le kotlo ya ka Gosafelego.

³²⁹ O na le Bophelo bjo Bosafelego, ka baka la gore go na le sebopego setee feela sa Bophelo bjo Bosafelego. Gomme yo a nago le Bophelo bjo Bosafelego, o a phela gomme o šegofaditšwe ke Modimo go ya go ile.

330 “Eupša soulo ye e dirago sebe, soulo yeo e tla...” Dira eng? [Phuthego e re, “. . .hwa.”—Mor.] Seo ke therešo. Ka gona, ga e na le Bophelo bjo Bosafelego. Therešo. E na le—e na le kotlo ya yona, eupša e sego Bophelo bjo Bosafelego.

331 Ka fao, le a bona, go na le dilo tše ntšhi tšeo di sa tliilego go rutwa, re tla tla morago go tšona. Morena a le šegofatše.

332 Bjale a re opeleng pina ye ya kgale ye bose, ge kgaetšedi wa rena a eya kua. Ke a dumela mohumagadi yo fa a ka . . .

333 Rosella, a ke mmago? [Kgaetšedi Rosella o re, “Eye.”—Mor.] Ka baka la eng, šegofatša pelo ya gago! Ke thabetše go go bona, kgaetšedi, o dira seo. Seo se kaone kudu.

334 Rosella Griffin, yo mongwe wa bagwera ba bannyane ba ba kaone kaone bao re kilego ra ba na bo. Ke mosadi yo moswa yo e bego e le segatamorokwana; go lena ba bangwe batho fa, e ka no ba e le mosetsebje. Rosella ga a tshwenyege ka nna go bolela seo. Ge a etla sefaleng godimo kua ka—ka fao. . . godimo fa ka Indiana. A le kile la bona lefeela, o be a le yo mongwe wa bona, segatamorokwana sa go lahlwa. Fao, dingaka tše nne tše kgolo tša Chicago di dirile o . . . Digatamorokwana Botlhokaina, le se sengwe le se sengwe gape, ba mo hlobogile. Eupša bošego bjo bongwe ge a etla ka kopanong, Moya wo Mokgethwa wa tlharamolla bophelo bja gagwe gomme wa mmošša thwi fao. Seo se ile sa e rarolla.

335 Mo lebeleleng bjale, ke a thanka, masometharo—le metšo a mengwaga ka bokgale, o be a ka feta lesomeseswai; o a ratega, mosadi yo moswa yo mobotse. Ga se a ke a hlwa a latswa whisky go tloga fao; gwa se sa ba le kganyogo ya yona. A phelela Kriste, a eya go rarela diterata, mo gohle, a paka ka letago la Modimo, go badiradibe le digatamorokwana, mo gohle go kgabola mekgotha, le se sengwe le se sengwe gape, go kgabola Chicago, a direla Morena se sengwe.

336 O ile a kolobetšwa ka Leineng la Morena Jesu, gomme mmagwe o atla bošegong bjo go dira ka wona mokgwa woo; ge Modimo a kgonne go fodiša yena, ge Jesu a kgonne go fodiša yena. . . . “Tše tšohle tše le di dirago ka polelo goba ka ditiro, di direng ka moka ka Leineng la . . .” [Phuthego e re, “Jesu Kriste.”—Mor.] Seo ke se Beibele e se boletšego. Seo ke therešo.

337 Tšohle di gabotse, bjale re ya go ba le tirelo ya kolobetšo. Re ya go time mabone metsotso e se mekae feela ge re direla go lokela tirelo, go kolobetšwa, gomme—gomme ka gona re tla letela nako ye botse ka go Morena.

338 A le ya go dira tirelo ya kolobetšo bošegong bjo? Tšohle di gabotse, bokaone o—bokaone o lokele. Gomme ke tla thoma, ke tla hlhla dipina le dilo mola re eya pele gona. Ge ba sa dira . . . [Ngwanešu Neville o re, “A go na le diaparo morago fa, Doc?”—Mor.] Diaparo tša kolobetšo, Doc, thwi ka pela. Tšohle di gabotse.

339 A re nong go opela e tee ya tše botse tša kgale...
[Ngwanešu Branham o hlhla moopelo wa phuthego, mola
Ngwanešu Neville a kolobetša kgaetšedi—Mor.]

340 [Lefelo la go se be le selo godimo ga theipi—Mor.] Gomme
go fihla re dira seo, ge re tloga, a re swanetše go dira seo?

Tšegang Leina la Jesu le rena,
Welang faseng maotong a Gagwe,
Kgoši ya dikgoši Legodimong, re tla Mo
rweša mphaphahlogo,
Ge leeto la rena le fedile.

Tšohle di gabotse, godimo go tla maotong a rena!

Tšea Leina la Jesu le wena,
Ngwana wa mahloko le manyami;
Le tla go fa thabo le khomotšo . . .

341 Ke tla le botša se re ka se dirago. Retologa thwi go
dikologa gomme šišinya diatla le yo mongwe fao, gomme o
re, “O dira bjang, ngwanešu? Ka nnete ke thabile go ba ka
tirelong le wena.”

Leina le bohlokwa, O le boseng bjang!
. . . gomme thabo ya Legodimo;
Leina le bohlokwa, Leina le bohlokwa, O . . .



PEU YA SERPENTE NST58-0928E
(The Serpent's Seed)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrison Branham, mathomong o
abilwe ka Seisimane ka Sontaga manthapama, Setemere 28, 1958, ka
Tabarenekeng ya Branham ka Jeffersonville, Indiana, U.S.A., o tšerwe go
tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go
fokotšwa ka Seisimane. Ye North Sotho tlhathollo e ngwadilwe gomme ya
phatlalatšwa ke Voice of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2015 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org